



Broj:

Sarajevo, 08.03.2013. godine

**Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
Služba za skupštinske poslove**

n/r Sekretara

za Zastupnika Nedžada Fazliju

**Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
KABINET PREMIJERA**

Šefica kabineta Lejla Mujkić

Predmet: Odgovor na zastupničko pitanje sa 23. redovne sjednice;

Radi sticanja potpunije slike oko privatizacije paketa dionica od 56,25% državnog kapitala preduzeća "FAMOS" d.d. u vezi sa cjelokupnim postupkom dajemo vam slijedeće osnovne informacije koje čine potpunijim odgovor na vaše poslaničko pitanje i to:

- priprema za privatizaciju "Famosa" započele su neposredno nakon reintegracije tog područja koje je za vrijeme rata bilo pod kontrolom agresorskih snaga i nakon usklađivanja registracije preduzeće sa važećim propisima;
- važno je napomenuti da su agresori prilikom povlačenja odvezli sve mašine i opremu te dobar dio objekata u potpunosti ili djelimično uništili, a dio kruga fabrike minirali i učinili potpuno nedostupnim;
- otežavajući faktor otpočinjanja privatizacije i pripreme privatizacije činio je i podatak da je Vlada BiH sa Vladom USA potpisivanjem "Sporazuma opremi i obuči" praktično zabranila namjensku proizvodnju po bivšim standardima po kojima je preduzeće radilo za vrijeme SFRJ u namjenskoj industriji;
- zbog ratnih dejstava nastupio je i potpuni gubitak tehnologije, proizvodne dokumentacije i gubitak kadrova koji su napustili Sarajevo;
- praktično je "Famos" morao početi od nule i pokušati organizirati bilo kakvu proizvodnju kako ne bi došlo do gašenja preduzeća u čemu se uz sve poteškoće donekle i uspjelo;
- s obzirom da je krug preduzeća "Famos" proglašen "Industrijskom zonom", a na osnovu realnih procjena da se preduzeće neće moći obnoviti u bivšem kapacitetu započet je proces tzv. "male privatizacije" kroz koju je formirano 80-tak novih malih i srednjih preduzeća u kojima je zaposlen veliki broj radnika "Famos"-a sa tzv. "čekanja na posao"; tako da je kroz nova ulaganja i otvaranje novih radnih mjesta projekat "Industrijske zone" upotpunosti uspio;



Hamida Dizdara 1, 71000 Sarajevo;
Telefon: (+387 33) 56 00 30; Fax: 56 00 35
WEB: www.apf.com.ba; E-mail: kapsa@bih.net.ba
Transakcijski račun: 102050000091178
Identifikacioni broj: 4200286290004
Porezni broj: 01076255

- nakon uspješnog okončanja "male privatizacije" i isknjižavanja dijela kapitala koji se odnosio na zemljište i objekte van kruga i na udio u hotelu "Maršal" (nikada nije riješena visina ulaganja između "Famosa"-a i "Energopetrola") stvorili su se uvjeti za izradu i pripremu Programa privatizacije i početnog bilansa za privatizaciju preostalog dijela državnog kapitala odnosno paketa dionica od 56,25% od ukupnog broja dionica preduzeća;
- prije izrade Programa privatizacije i početnog bilansa je Revizijom nesporno utvrđen privatni kapital malih dioničara po prethodno izvršenoj privatizaciji (tzv. "Markovićeve privatizacije"); koji je upisan u Registru vrijednosnih papira F BiH i sudskom registru;
- Nakon usvajanja Programa privatizacije i početnog bilansa šest godina se bezuspješno pokušavalo sa privatizacijom preostalog paketa dionica i u tom periodu objavljeno je ukupno 7 (sedam) javnih poziva za prodaju metodom tendera i neposredne pogodbe ali bez zainteresiranosti investitora zbog niza nedostataka koji su odbijali potencijalne kupce;
- sve vrijeme a naročito u pogledu uvjeta prodaje paketa dionica Agencija je radila pod punim manitoringom Vlade Kantona koja je zatražila još jedan pokušaj prodaje, te ako ne uspije osmi put da se pokrene postupak stečaja i likvidacije jer je to jedina alternativa privatizaciji;
- zbog loših iskustava iz ranijeg period sa radnicima preduzeća u kojima je bio pokrenut stečaj i likvidacija (štrajkovi pred KS i Agencijom (primjeri Alhos i Sarabon) odlučeno je da se objavi osmi javni poziv za posljednji pokušaj prodaje paketa dionica državnog kapitala prije pokretanja stečaja i likvidacije preduzeća;
- tek na osmi javni poziv Agencija je konačno dobila jednu ponudu i to Ortačke grupe fizičkog i pravnog lica, te nakon sveobuhvatne analize i provedenog postupka u skladu sa važećim propisima Komisija za neposrednu pogodbu je jednoglasno i bezuvjetno prihvatila ponudu i kao prvostepeni organ donijela Odluku broj: 21-04/7-19-1477-1477-954-2 od 13.09.2010. godine o izboru najpovoljnije ponude kojom su kupcima proglašeni Ortačka grupa: Salih Lemeš i "DTS-ŠPED" Sarajevo (u prilogu. Odluka); U radu Komisije učestvovao je i predstavnik Vlade Kantona Sarajevo, Ministarstva privrede i predstavnik Sindikata radnika preduzeća, kako je to propisano Pravilnikom o prodaji;
- Niz je razloga što je za paket dionica prihvaćena ponuđena cijena od 800.001,00 KM a to su:
 - o ukupne obaveze preduzeća iznosile su 1.595.326,00 KM utvrđene Programom privatizacije i početnim bilansom ,
 - o preduzeće je mjesečno prosječno pravilo gubitak od oko 40.000,00 KM već duži vremenski period prije privatizacije što u dogledno vrijeme neminovno vodi u stečaj i likvidaciju preduzeća;
 - o da je preduzeće u tom periodu imalo tužbi od 328 radnika za potraživanja iz radnog odnosa čiji tužbeni zahtjevi premašuju tri (3) miliona KM, plus troškovi avokata i zatezne kamate;
 - o da je jedina alternativa u narednom periodu bio stečaj i likvidacija, zbog nezainteresovanosti kupaca i globalne finansijske krize i propadanja preduzeća bez mogućnosti novih ulaganja;
 - o da se preduzeće u cjelosti nalazi u vodozaštitnoj zoni koja u dobroj mjeri zakonom ograničava ili zabranjuje određene djelatnosti i tehnologije kojima bi se investitori bavili; čime se sužava krug zainteresiranih investitora;
 - o da postoji veliki broj tzv. malih dioničara (3.614) koji su vlasnici 43,75% dionica bez čije saglasnosti nije moguće donositi važne odluke, te da je kupovina ovog paketa dionica preduzeće dobilo samo još dva nova dioničara (u procentima utvrđenim međusobnim ortačkim ugovorima) u skladu sa principima poslovanja dioničkih društava, a na osnovu Zakona o privrednim društvima kojim je utvrđeno da je za strateške odluke društvu potrebna apsolutna većina glasova što je u dioničarskim

- društvima podrazumijeva vlasništvo nad najmanje 67% dionica društva a to nema ni ortačka grupa niti imaju mali dioničari;
- o da su svi proizvodni objekti porušeni i totalno devastirani, da su oprema i mašine pokradene od agresorskih snaga prilikom napuštanja reintegriranog područja, da je infrastruktura dotrajala i uništena i da je dio druga preduzeća ostao pod minama što ga čini nepristupanim duže vrijeme;
 - o za proizvodnju u preduzeću je bila potpuno loša starosna i kvalifikaciona struktura zatečenih radnika od kojih je samo 8 proizvodnih, a čak 27 administrativnih koji su nekad opsluživali više pravnih subjekata u okviru Holdinga te je u iste potrebno uložiti dodatna sredstva u edukaciju i prekvalifikaciju;
 - o s obzirom da je preduzeće godišnje iskazivalo gubitak od oko 250.000,00 KM vrlo brzo bi se stekli uvjeti za stečaj i likvidaciju, a to je najnepovoljnija opcija i za državu i za radnike koji bi završili na listi nezaposlenih i vjerovatno danima štrajkovali pred zgradom Vlade KS i Agencije;
 - o Postoji još dodatni problem preduzeća po osnovu tužbe na iznos od 1,5 milion dolara od strane advokatske komore koja zastupa Njemačke banke za predratni kredit "Famos"-a prosljeđene putem Vijeća ministara BiH, nakon koje su ortačka grupa (nova dva dioničara) usmeno tražili da odustanu od kupovine i da im se vrate uplaćena sredstva za paket dionica ali je to bilo nemoguće jer je Odluka Komisije već postala pravosnažna, te se prema utvrđenim procedurama morao nastaviti postupak kako je to utvrđeno zakonskim propisima i procedurama; Rizik ove tužbe su preuzeli novi dioničari - ortačka grupa.
 - o i drugi manje važni razlozi zbog kojih je u potpunosti izostala zainteresovanost investitora, a ponuda za paket dionica prihvaćena.

Sve ovo je opredjelilo i Agenciju i Vladu KS da se ova privatizacija prihvati, potpiše ugovor i krene u realizaciju ugovora koji je definirao obaveze Prodavca i ortačke grupe, a na zahtjev Vlade KS ugovorom su kupci obavezani da prihvate sve eventualne skrivene mane i nedostatke koji bi se mogli pojaviti u postprivatizacijom periodu (što se kasnije pokazalo tačnim) jer Kanton nema sredstava planiranih za ove namjene. Na taj način je Kanton izbjegao sve moguće rizike i ogradio se od istih.

Zaključkom Vlade KS broj: 02-05-23757-18.1/10 od 11.10.2010. godine nije stavljen van snage raniji Zaključak od 08.09.2010. godine, već je samo obavezalo Agenciju da se prije potpisivanja ugovora isti dostavi kako bi se Vlada uvjerila da je ugrađena odredba po nalogu Vlade iz Zaključka broj 02-05-23757-48/10 od 11.10.2010. godine.

- Međutim cilj privatizacije nije samo cijena već i nova ulaganja i zapošljavanje što je utvrđeno ugovorom. Ugovor je u dvije godine skoro u cjelosti realizovan (uloženo je preko 1.800.000,00 KM, zadržavna djelatnost preduzeća, uposleno 10 novih radnika (ostaje još 9), sanirane obaveze preduzeća prema državi, isplaćeni iznosi po pravomoćnim presudama, pokrenuta proizvodnja opreme za komunalnu djelatnost. Realizacija ugovora traje do oktobra 2013. godine.
- Uprava i radnici su ostali na svojim radnim mjestima i preduzeće polako kroz nove dodatne investicije postaje održivo i profitabilno što ovu privatizaciju svrstava u uspješne;
- Ortačka grupa prema priloženom Biznis planom će znatno nadmašiti ulaganja u preduzeće – trenutno su u aktivnostima oko nabavke opreme iz Njemačke za proizvodnju alata u visini od preko 300.000,00 KM čime će se stvoriti uslovi za prijem još dodatnih 20-30 radnika, a u budućnosti prema Biznis planu planiraju veća ulaganja u mašine i opremu kako bi obnovili proizvodnju specijalnih vozila što bi u konačnici značilo upošljavanje većeg broja novih radnika što je u današnjim uslovima od iznimnog interesa za Kanton i državu.

Već sada su ulaganja premašila 2 miliona KM, a ugovoren je 1 milion.

Dakle, privatizacija paketa dionica državnog kapitala preduzeća "Famos" provedena je krajnje transparentno i u cjelosti, u skladu sa važećim propisima i uvrđenim procedurama, pod punim monitoringom vlasnika dionica a to je Vlade Kantona Sarajevo, i u istoj su mogla učestvovati sva domaća i strana fizička i pravna lica.

Uvidom je utvrđeno da iznos novca na računu preduzeća kojeg pominjete u poslaničkom pitanju je postojao ali isti nema nikakve direktne veze sa dioničarima. Svaki dioničar – ili potencijalni kupac dionica vrši vlastitu procjenu rizika prilikom kupovine – prodaje i nudi tržišnu vrijednost dionica ili paketa dionica prema zvaničkom kursu Berze. Privatizacijom dionica državnog kapitala stvaraju se samo pretpostavke za njihov promet odnosno tržište kapitala koje određuje isključivo ponude i potraživanja, te se na taj način mijenja i njihova tržišna vrijednost koja u slučaju "Famosa" nije nikad prešla vrijednost od 2,5 KM po dionici. U privatizaciji postoji niz preduzeća koja su privatizovana na isti ili sličan način kao i dionice "Famosa" putem prodaje dionica, s tim da dioničari nisu kupili i račun preduzeća. Jedino pravo dioničara je učešće u radu organa preduzeća i dividenda.

Primjera radi kupci paketa dionica u "Bosnalijeku", "Telekomu" ili "Elektroprivredi" nisu automatski postali i vlasnici millionskih računa ovih kompanija. Pravila poslovanja dioničkih društava su specifična i uređena Zakonom o privrednim društvima.

Odluku o dividendi preduzeća ne donose pojedinačni dioničari već organi preduzeća koji su ovlašteni zakonom, a po prethodnoj Odluci Skupštine dioničara i Nadzornog odbora preduzeća kojeg čine svi dioničari sa snagom procenta odlučivanja i broja glasova koji im obezbjeđuje broj dionica u njihovom vlasništvu. Otkupom paketa dionica preduzeće je samo dobilo još 2 nova dioničara te ih je nakon upisa u Registru vrijednosnih papira FBiH sada 3.616. Novi dioničari su obećali da će, ukoliko bude dividende istu u narednih 10 godina u cjelosti reinvestirati u proizvodnju.

Ukoliko Vi smatrate da je bilo neregularnosti u provedenom postupku i propisanim procedurama može se izvršiti Revizija privatizacije od strane ovlaštenih stručnih eksperata koji poznaju ovu materiju te na osnovu krajnjeg mišljenja odlučiti o daljim radnjama u skladu sa važećim propisima. Napominjemo da je postupak prodaje proveden potpuno zakonito i transparentno čime je omogućeno svim pravnim i fizičkim licima da otkupe paket dionica, da Agencija o tome posjeduje kompletnu dokumentaciju i pravno uporište, da je dokumentacija sabrana u punih 8 registara, koja je dostupna svima osobama koji imaju pravni interes za uvid i kopiranje.

U slučaju potrebe za dodatnom dokumentacijom, informacijama ili obrazloženjima stojimo Vam na raspolaganju na Vaš pismeni zahtjev ili najavu za uvid u predmet.

S poštovanjem,

Prilog: Relevantna dokumentacija iz predmeta

Pomoćnik direktora

Ermin Alimanović, dipl. ecc.



Sead Kamarasević, dipl. ecc.

P.S.

O iznosu sredstava na računu preduzeća prije privatizacije, njihovoj namjeni i načinu odlučivanja kao i o utrošku istih uputili smo zahtjev preduzeću "Famos" na izjašnjenje koje ćemo vam proslijediti odmah po prijemu istog, kao sastavni dio odgovora na poslaničko pitanje.

IV - DIONICE I DIONIČARI

1. Dionice

Član 194.

Dionice dioničkog društva su dematerijalizovane, nedjeljive i glase na ime.

Dionice su neograničeno prenosive, osim u slučajevima utvrđenim statutom dioničkog društva u skladu sa zakonom.

Dionica sadrži prava na učešće u:

- 1) upravljanju dioničkim društvom;
- 2) raspodjeli dobiti;
- 3) diobi imovine preostale nakon stečaja ili likvidacije dioničkog društva.

Član 195.

Dioničko društvo može emitovati dionice različitih klasa.

Dionice iste klase sadrže ista prava.

Dionice, osim običnih dionica, sadrže oznaku klase.

Dionice društva se mogu emitovati sa različitim nominalnim vrijednostima.

Dioničko društvo ne može emitovati dionice koje sadrže pravo na fiksnu stopu prinosa.

2. Knjiga dioničara

Član 196.

Dioničko društvo je dužno, u skladu sa posebnim zakonom, zaključiti ugovor sa Registrom.

Registar uspostavlja listu dioničara i registruje promjene vlasništva na dionicama dioničkog društva (u daljem tekstu: Lista dioničara).

Član 197.

Dioničko društvo je dužno voditi knjigu dioničara, koja obavezno sadrži:

- 1) ime i prezime ili firmu dioničara;
- 2) adresu prebivališta ili sjedišta dioničara;
- 3) klasu dionice;
- 4) iznos osnovog kapitala i broj dionica;
- 5) nominalnu vrijednost dionica;
- 6) datum sticanja dionica;
- 7) procentualno učešće dioničara u ukupnom iznosu svih izdatih dionica; i
- 8) broj dionica s pravom glasa i procentualno učešće dioničara u ukupnom broju svih dionica sa pravom glasa.

Član 198.

Promjene u knjizi dioničara dioničko društvo vrši na osnovu izvoda Registra ili certifikata koji vlasniku vrijednosnog papira izdaje Registar.

Na zahtjev dioničara, društvo će dostaviti izvod iz knjige dioničara koji se odnosi na tog dioničara.

Društvo nije odgovorno za gubitke nastale zbog propusta Registra ili dioničara u vezi s upisom promjena podataka u knjigu dioničara.

3. Dioničar

Član 199.

Dioničar ima pravo lično ili putem punomoćnika učestvovati u radu i odlučivanju skupštine dioničkog društva.

Dioničar ima pravo na jedan glas za svaku običnu dionicu .

Društvo ne može izdavati dionice koje daju pravo na više od jednog glasa po dionici.

Dioničar ne može glasati, lično ili putem punomoćnika, o odlukama koja se odnose na njegove postupke, odgovornost i potraživanja dioničkog društva od njega.

Član 200.

Dioničar može za vršenje svih ili pojedinih prava sadržanih u dionici pismenom izjavom ili ugovorom ovlastiti jednog ili više punomoćnika.

Isto lice može biti punomoćnik više dioničara.

Potpis dioničara na izjavi ili ugovoru iz stava 1. ovog člana mora biti ovjeren, u skladu sa zakonom.

Ovlaštenje se daje za period od jedne godine i ako do kraja kalendarske godine nije opozvano na način kako je dato, produžava se za svaku narednu godinu.

Punomoćnik je dužan najmanje jednom u šest mjeseci obavještavati dioničara o svom radu.

Član 201.

Dioničar je obavezan uplatiti iznos nominalne vrijednosti dionice ili cijenu dionice nakon emisije.

Dioničko društvo može od dioničara zahtijevati doplatu za dionicu prilikom njene konverzije u prioritetne dionice.

Član 202.

Uprava dioničkog društva je dužna pozvati dioničare koji ne izvršavaju obavezu plaćanja cijene dionice nakon emisije, da vrate privremenice bez prava na zamjenu za dionice, na način i u roku utvrđenim odlukom skupštine o odustajanju od emisije dionica.

Dioničko društvo će vlasnicima privremenica izvršiti povrat plaćenog dijela cijene dionice nakon emisije, umanjen za potraživanja dioničkog društva, najkasnije osam dana od dana upisa smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata.

Poziv iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži upozorenje da će, u slučaju neispunjenja obaveze dioničara i vlasnika privremenica, njihove dionice i privremenice biti javno proglašene ništavnim.

Dioničko društvo je dužno javno oglasiti ništavnim dionice i privremenice najkasnije 15 dana od dana isteka objavljenog roka iz stava 1. ovog člana i o tome obavijestiti dioničare i vlasnike privremenica, na način i u roku utvrđenim odlukom skupštine.

Član 203.

Prodaju dionica i privremenica koje se emituju umjesto poništenih vrši profesionalni posrednik u prometu vrijednosnih papira, ovlašten od nadzornog odbora.

Dioničko društvo je dužno objaviti mjesto i način prodaje dionica i privremenica iz stava 1. ovog člana najmanje 14 dana prije dana prodaje i o tome pismeno obavijestiti dioničare i vlasnike privremenica iz člana 202. ovog zakona.

Troškove prodaje snose dioničari i vlasnici čije je dionice i privremenice nadzorni odbor proglašio ništavnim.

Član 204.

Iz prihoda ostvarenih prodajom dionica i privremenica koje se emituju umjesto poništenih dionica i privremenica, plaćaju se obaveze, umanjene za potraživanja dioničkog društva, prema dioničarima i vlasnicima privremenica iz člana 202. ovog zakona.

Član 205.

Dioničari i vlasnici privremenih potvrda iz člana 202. ovog zakona imaju pravo zahtijevati od društva isplatu uplaćenih iznosa dionica i obaveza iz privremenica, i u slučaju da dioničko društvo ne emituje nove dionice i privremenice.

Član 206.

Dioničar ima pravo učešća u dobiti dioničkog društva, naplatom dividende ili sticanjem novih dionica, u skladu sa zakonom i statutom.

Dividenda se isplaćuje srazmjerno nominalnoj vrijednosti dionica, a za dionice koje nisu u cjelini uplaćene, srazmjerno izvršenim uplatama i vremenu od dana uplate do kraja poslovne godine za koju se dividenda isplaćuje.

Dividenda se isplaćuje dioničaru koji je bio na listi dioničara na dan donošenja odluke o isplati dividende.

Član 207.

Skupština dioničkog društva može donijeti odluku o isplati dividende kada je dioničko društvo sposobno izvršavati obaveze iz poslovanja i kada je tržišna vrijednost imovine najmanje jednaka iznosu ukupnih godišnjih obaveza dioničkog društva.

Dioničko društvo je obavezno da isplati dividendu po osnovu prioriternih dionica i u slučaju da je ukupan iznos dobiti i dijela fonda rezervi iznad obaveznog iznosa iz člana 188. stav 3. ovog zakona dovoljan samo za isplatu te dividende.

Skupština dioničkog društva može donijeti odluku da se dividenda ne isplaćuje, kojom istovremeno određuje svrhu upotrebe dobiti koja pripada dioničarima.

Član 208.

Prava dioničara po osnovu dionica nove klase utvrđuju se odlukom o emisiji, u skladu sa zakonom.

Prava sadržana u dionici ostvaruje lice upisano u knjigu dioničara ili od njega ovlašteno lice.

Član 209.

Dioničar koji je dionice stekao naslijeđem preuzima prava prethodnika u kontinuitetu.

Član 210.

Dioničar ima pravo, bez ograničenja, prodati ili po drugom osnovu svoje dionice preneti drugom licu.

Član 211.

Prenosom dionice prenose se sva prava sadržana u dionici, osim u slučajevima za koje je zakonom utvrđeno drugačije.

Član 212.

Kada je predsjednik ili član nadzornog odbora, direktor ili drugi član uprave, kupac dionica nove emisije dioničkog društva u obimu većem od 5% ukupnog broja dionica s

pravom glasa, smatra se transakcijom unutar dioničkog društva, koja mora biti objavljena u skladu s propisima Komisije.

4. Pravo preče kupnje

Član 213.

Prilikom nove emisije dionica postojeći dioničari imaju pravo kupiti nove dionice, u roku od 30 dana po isteku roka za upis novih dionica, po cijeni po kojoj su ponudene javnosti i u obimu kojim zadržavaju učešće u osnovnom kapitalu koje su imali prije nove emisije.

Javni poziv za upis novih dionica mora sadržavati podatak o pravu postojećih dioničara na kupnju novih dionica radi zadržavanja učešća u osnovnom kapitalu, u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Član 214.

Utvrđivanje broja novih dionica čijom kupnjom postojeći dioničari zadržavaju učešće u osnovnom kapitalu dioničkog društva obavlja se istovremeno za sve dioničare koji koriste pravo iz stava 1. ovog člana, najkasnije 15 dana po isteku roka iz javnog poziva za upis novih dionica.

Član 215.

Ako je nova emisija dionica odobrena odlukom skupštine, pravo na kupnju novih dionica u skladu sa članom 213. ovog zakona nemaju dioničari koji su se izjasnili protiv odluke o izdavanju novih dionica.

5. Pravo uvida u isprave

Član 216.

Dioničari i njihovi punomoćnici imaju pravo uvida u sljedeće isprave:

- 1) ugovor o osnivanju, sa svim izmjenama i dopunama;
- 2) bilanse stanja, bilanse uspjeha i izvještaje o plaćenim porezima za tri posljednje poslovne godine, i druga dokumenta koja je društvo dužno dostavljati skupštini ili institucijama izvan dioničkog društva;
- 3) zapisnike skupštine i odbora za reviziju;
- 4) popis osoba ovlaštenih za zastupanje dioničkog društva; i
- 5) popis članova nadzornog odbora i uprave, sa podacima o adresi, datumu izbora ili imenovanja i periodu na koji je izabran ili imenovan, i o funkcijama koje oni obavljaju u drugim pravnim licima.

Zahtjev dioničara za uvid u isprave iz stava 1. ovog člana mora se ispuniti bez odlaganja tokom radnog vremena u prostorijama dioničkog društva.

Podatke i isprave o poslovanju koje su označene kao povjerljive dioničar je dužan čuvati kao poslovnu tajnu.

6. Dionice zaposlenih

Član 217.

Statutom dioničkog društva može se utvrditi mogućnost emisije posebne klase dionica za zaposlene.

Zbir nominalnih vrijednosti svih dionica za zaposlene ne može biti veći od 5% osnovnog kapitala dioničkog društva.

Dionice za zaposlene sadrže ista prava kao i obične dionice, osim u slučajevima utvrđenim ovim zakonom.

Član 218.

Dionice za zaposlene mogu se prenositi jedino na druge zaposlene i penzionisane radnike dioničkog društva.

Prava sadržana u dionicama za zaposlene prestaju danom smrti ili prestanka zaposlenja kod emitenta.

Društvo je obavezno otkupiti dionice zaposlenih, isplatom po cijeni nakon emisije ili najvišoj cijeni dionica na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu na dan prestanka svojstva zaposlenog.

Uslovi i način sticanja, prenosa i otkupa dionica zaposlenih bliže se uređuje statutom dioničkog društva.

7. Prioritetne dionice

Član 219.

Dioničko društvo može emitovati dionice koje sadrže pravo prioritete naplate dividende i srazmjernog dijela ostatka imovine nakon likvidacije dioničkog društva, uz ograničeno pravo glasa (u daljem tekstu: prioritete dionice).

Pravo glasa po osnovu prioritete dionica ne može se ograničiti za slučajeve odvojenog izjašnjavanja za svaku klasu dionica.

Nominalna vrijednost prioritete dionica može iznositi najviše do 50% osnovnog kapitala dioničkog društva.

Član 220.

Prioritetne dionice sadrže pravo:

- 1) naplate dividende za posljednjih pet godina, prije isplate dividende za obične dionice;
- 2) učešća u raspodjeli ostatka imovine nakon likvidacije dioničkog društva, prije običnih dionica;
- 3) koje pripada dioničarima sa 10% dionica s pravom glasa, i za prioritete dionice koje čine 5% svih dionica s pravom glasa;
- 4) konverzije u obične dionice, ako dividenda za prioritete dionice nije isplaćena za dvije uzastopne godine, sve do isplate zaostale dividende.

Član 221.

Pravo glasa po osnovu prioritete dionica ne može se isključiti prilikom odlučivanja o:

- 1) smanjenju osnovnog kapitala;
- 2) spajanju, pripajanju, podjeli, promjeni oblika i prestanku dioničkog društva;
- 3) kupovini, prodaji, zamjeni, uzimanju u lizing i drugim transakcijama imovinom, direktno ili preko supsidijarnih društava, u obimu većem od jedne trećine knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine dioničkog društva;
- 4) izmjenama i dopunama statuta.

Član 222.

Prioritetne dionice stiče pravo glasa kao obične dionice narednog dana od dana donošenja odluke da se dividenda neće isplatiti ili od isteka roka za plaćanje dividende za drugu uzastopnu poslovnu godinu za koju dividenda nije isplaćena.

Glasačka prava iz stava 1. ovog člana traju do dana isplate dividende po osnovu prioritetnih dionica.

8. Zamjenjive obveznice i obveznice sa pravom preče kupnje dionica

Član 223.

Dioničko društvo može, na osnovu odluke skupštine, emitovati obveznice koje sadrže pravo na zamjenu za dionice dioničkog društva (zamjenjive obveznice) ili obveznice koje sadrže pravo preče kupnje dionica (obveznice s pravom preče kupnje).

Dioničari imaju pravo preče kupnje zamjenjivih obveznica i obveznica s pravom preče kupnje dionica, u skladu sa odredbama čl. 146. do 151. ovog zakona.

Član 224.

Odluka skupštine iz člana 223. ovog zakona donosi se dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa, i obavezno sadrži:

- 1) nominalnu vrijednost i stopu prinosa obveznica;
- 2) broj obveznica;
- 3) način ostvarivanja prava po osnovu zamjenjive obveznice i obveznice s pravom preče kupnje dionica;
- 4) klasu, nominalnu vrijednost i broj dionica za koje se obveznice mogu zamijeniti, pri čemu nominalna vrijednost dionica ne može biti veća od zbira cijene obveznica nakon emisije;
- 5) cijenu ili način utvrđivanja cijene nakon emisije, za dionice koje će se upisati ostvarivanjem prava preče kupnje.

Pravo na zamjenu obveznica za dionice i pravo preče kupnje dionica ima lice koje je upisano u Registar na dan na koji se ova prava mogu izvršavati.

9. Sticanje vlastitih dionica

Član 225.

Dioničko društvo ne može, direktno ili indirektno, upisati vlastite dionice.

Dioničko društvo može na osnovu odluke skupštine sticati vlastite dionice čija nominalna vrijednost, uključujući dionice koje je steklo lice direktno ili indirektno kontrolirano od društva i drugo lice u svoje ime, a za račun društva, ne premašuju 10% vrijednosti osnovnog kapitala.

Sticanjem vlastitih dionica iz stava 1. ovog člana ne može se smanjiti fond rezervi iz člana 188. stav 3. ovog zakona.

Član 226.

Odluka iz člana 225. ovog zakona obavezno sadrži:

- 1) broj vlastitih dionica koje dioničko društvo može steći i način sticanja;
- 2) rok u kome dioničko društvo može sticati vlastite dionice, koji ne može biti duži od 12 mjeseci od dana donošenja odluke; i
- 3) cijenu ili način određivanja cijene po kojoj društvo može sticati dionice, ako sticanje uključuje plaćanje.

Član 227.

Dioničko društvo može sticati vlastite dionice na osnovu odluke nadzornog odbora samo kada je to neophodno radi sprečavanja ozbiljne štete koja neposredno prijeti društvu.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, nadzorni odbor će na prvoj narednoj sjednici skupštine obavijestiti dioničare o razlogu sticanja, broj i nominalnu vrijednost stečenih dionica, njihovo učešće u osnovnom kapitalu i cijenu po kojoj su dionice stečene.

Član 228.

Dioničko društvo može sticati vlastite dionice za zaposlene bez prethodne odluke skupštine samo u slučaju smrti vlasnika ovih dionica i prestanka svojstva zaposlenog, isključujući penzionisanje.

Stečene dionice zaposlenih kojima je to svojstvo prestalo društvo je dužno podijeliti ostalim zaposlenim najkasnije 12 mjeseci nakon sticanja.

Član 229.

Dioničko društvo dužno je o svakom sticanju vlastitih dionica u pismenom obliku obavijestiti Komisiju, u roku od osam dana od dana sticanja.

Dioničko društvo je dužno, odmah nakon upisa sticanja vlastitih dionica u Registar emitenata, podnijeti prijavu Registru za opoziv stečenih vlastitih dionica.

Član 230.

Dioničko društvo dužno je postupiti u skladu sa odredbama člana 229. ovog zakona i kada je vlastite dionice steklo:

- 1) kao pravni sljednik, ako ih nije prodalo u roku od 12 mjeseci od dana sticanja;
- 2) ispunjavanjem obaveze utvrđene zakonom i sudskim nalogom radi zaštite manjinskih dioničara, naročito u slučajevima spajanja, pripajanja i podjele, uvođenja ograničenog prijenosa dionica i opoziva dionica u prometu na berzi i drugim uređenim javnim tržištima;
- 3) prinudnim izvršenjem potraživanja dioničkog društva na osnovu sudskog naloga; i
- 4) od upisnika koji ne ispunjava obavezu plaćanja, ako ih nije prodalo u roku od 12 mjeseci od dana sticanja.

Član 231.

Dioničko društvo je dužno za iznos nominalne vrijednosti stečenih vlastitih dionica smanjiti osnovni kapital i fond rezervi, ali ne ispod visine iz člana 188. stav 3. ovog zakona.

Član 232.

Ako dioničko društvo stekne vlastite dionice posredstvom drugog lica koje nastupa u svoje ime, a za račun dioničkog društva, dioničko društvo ne može ostvariti prava sadržana u tim dionicama.

Član 233.

Nadzorni odbor je dužan u pismenom obliku obavijestiti prvu narednu skupštinu dioničkog društva o sticanju vlastitih dionica.

Obavijest iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži:

- 1) razloge za sticanje dionica;

- 2) broj i nominalnu vrijednost i učešće u osnovnom kapitalu stečenih i prodatih vlastitih dionica ;
- 3) cijene kupljenih i prodatih dionica, uključujući najnižu i najvišu cijenu;
- 4) broj i nominalnu vrijednost vlastitih dionica i njihovo učešće u osnovnom kapitalu, na početku i na kraju izvještajnog perioda.

Član 234.

Na upis, sticanje i davanje u залог dionica dioničkog društva od strane supsidijarnog preduzeća, ili od strane pravnog lica koje je direktno ili indirektno kontrolirano od supsidijarnog preduzeća primjenjuju se odredbe čl. 225. do 227. ovog zakona.

Ograničenje iz člana 225. ovog zakona obuhvata sve vlastite dionice u imovini dioničkog društva i supsidijarnih preduzeća.

Član 235.

Osnovni kapital ne može se povećavati po osnovu sticanja vlastitih dionica od strane lica iz člana 234. ovog zakona.

Član 236.

Ako dioničko društvo unosi vlastite dionice u poslovne knjige kao imovinu, iznos fonda rezervi mora povećati za iznos ukupne nominalne vrijednosti tih dionica.

10. Zabrana finansiranja kupovine dionica

Član 237.

Dioničko društvo ne smije davati i garantirati avanse, zajmove i kredite za prodaju svojih dionica.

Član 238.

Dioničko društvo ili drugo lice za račun dioničkog društva, može kao залог prihvatiti vlastite dionice samo u slučajevima iz člana 230. ovog zakona.

V - UPRAVLJANJE DIONIČKIM DRUŠTVOM

Član 239.

Organi dioničkog društva su:

- 1) skupština;
- 2) nadzorni odbor;
- 3) uprava.

1. Skupština

Član 240.

Skupštinu dioničkog društva čine dioničari.

Skupština se, u pravilu, održava u mjestu sjedišta dioničkog društva.

Radom skupštine predsjedava predsjedavajući skupštine, koji se bira na početku zasjedanja skupštine.

Na prijedlog predsjedavajućeg, skupština imenuje zapisničara, dva dioničara koji ovjeravaju zapisnik i članove skupštinskog odbora za glasanje.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora, direktor i članovi uprave dužni su prisustvovati skupštini.

U dioničkom društvu sa jednim dioničarem ovlaštenja skupštine vrši dioničar.

Član 241.

Skupština se održava najmanje jednom godišnje.

Skupštinu saziva nadzorni odbor, osim u slučajevima kada je ovim zakonom drugačije određeno.

Pravo odlučivanja u skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra nalazio 45 dana prije datuma održavanja skupštine.

Troškove održavanja skupštine snosi dioničko društvo.

1.1. Sazivanje skupštine

Član 242.

Obavještenje o dnevnom redu, mjestu, datumu i vremenu održavanja skupštine mora biti objavljeno najmanje u jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji, najkasnije 30 dana prije datuma određenog za zasjedanje skupštine.

Ako je održavanje skupštine zakazano van mjesta sjedišta dioničkog društva, obavještenje iz stava 1. ovog člana mora biti u istom roku upućeno svakom dioničaru preporučanim pismom, telefaksom ili elektronskom poštom, na adresu iz liste dioničara iz člana 241. stav 3. ovog zakona.

Član 243.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka skupštine najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja iz člana 242. stav 1. ovog zakona.

Nadzorni odbor dužan je o prijedlozima dioničara iz stava 1. ovog člana objaviti obavještenje na isti način kao i obavještenje o sazivanju skupštine.

Prijedlog iz stava 1. ovog člana nadzorni odbor nije dužan objaviti ako je:

- 1) nezakonit ili suprotan odredbama statuta dioničkog društva;
- 2) zasnovan na netačnim i nepotpunim podacima ili sadrži takve podatke;
- 3) isti prijedlog bio razmatran na skupštini najmanje dva puta u posljednjih pet godina i nije bio podržan od drugih dioničara sa više od 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa;
- 4) predlagač najavio da neće prisustvovati skupštini.

Troškove objavljivanja pojedinačnih prijedloga iz stava 1. ovog člana koji sadrže do 100 riječi snosi dioničko društvo, a za duže prijedloge troškove snosi predlagač.

Član 244.

Zahtjev za sazivanje skupštine može podnijeti:

- 1) dioničar ili grupa dioničara sa više od 10% ukupnog broja dionica s pravom glasa;
- 2) član nadzornog odbora;
- 3) odbor za reviziju.

Zahtjev za sazivanje skupštine, sa prijedlogom dnevnog reda, podnosi se nadzornom odboru u pismenoj formi.

Ukoliko nadzorni odbor, u roku od 45 dana od dana podnošenja zahtjeva, ne objavi obavještenje o sazivanju skupštine, na način iz člana 242. ovog zakona, podnosilac

zahtjeva ovlašten je na isti način neposredno sazvati skupštinu i obavezan je o tome pisмено obavijestiti Komisiju.

Lica iz stava 1. ovog člana ovlaštena su neposredno sazvati skupštinu i u slučaju da skupština nije sazvana šest mjeseci po isteku roka za izradu godišnjeg obračuna.

1.2. Odlučivanje

Član 245.

Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni, lično ili putem punomoćnika, dioničari sa više od 50% dionica s pravom glasa.

Ukoliko po isteku 60 minuta od zakazanog vremena početka skupštine nije postignut kvorum za odlučivanje iz stava 1. ovog člana, skupština se odgađa, a nadzorni odbor je dužan najranije za 15, a najkasnije za 30 dana od prvobitno zakazanog dana održavanja objaviti obavještenje o ponovnom sazivanju skupštine

U slučaju iz stava 2. ovog člana, kvorum čini trećina dionica s pravom glasa.

Član 246.

Skupština dioničkog društva odlučuje o:

- 1) povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
- 2) emisiji novih dionica iste klase, u iznosu većem od trećine ukupne nominalne vrijednosti svih dionica dioničkog društva;
- 3) emisiji dionica nove klase;
- 4) godišnjem finansijskom izvještaju, sa izvještajem revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju;
- 5) raspodjeli dobiti i isplati dividende;
- 6) načinu pokrića gubitka;
- 7) spajanju sa drugim preduzećima i pripajanju drugih preduzeća dioničkom društvu ili dioničkog društva drugom preduzeću, osim spajanja ili pripajanja supsidijarnog društva;
- 8) podjeli i prestanku dioničkog društva;
- 9) promjeni oblika dioničkog društva;
- 10) kupovini, prodaji, zamjeni, uzimanju u lizing i drugim transakcijama imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine, u obimu većem od trećine knjigovodstvene vrijednosti imovine dioničkog društva;
- 11) prodaji i kupovini imovine čija je vrijednost između 15% i 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne postojeće imovine dioničkog društva, ako takva transakcija nije prethodno odobrena jednoglasnom odlukom nadzornog odbora;
- 12) izboru i razrješenju članova nadzornog odbora pojedinačno;
- 13) izboru vanjskog revizora i izboru i razrješenju članova odbora za reviziju;
- 14) osnivanju, reorganizaciji i likvidaciji supsidijarnih društava, i odobravanju njihovih statuta;
- 15) naknadama članovima nadzornog odbora i odbora za reviziju;
- 16) izmjenama i dopunama statuta; i
- 17) drugim pitanjima bitnim za poslovanje dioničkog društva, u skladu sa zakonom i statutom dioničkog društva.

Član 247.

Dioničar ima pravo, od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine, u prostorijama dioničkog društva izvršiti uvid u finansijski izvještaj, sa izvještajima revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju i druge isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red skupštine.

Član 248.

Skupština odlučuje većinom zastupljenih dionica s pravom glasa, osim o pitanjima iz člana 246. tač. 8., 9. i 16. ovog zakona o kojim odlučuje dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa.

O izvještajima iz člana 246. tačka 4. ovog člana skupština je dužna izjasniti se najkasnije šest mjeseci od završetka poslovne godine.

Član 249.

Glasanje u skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.

Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "za" ili "protiv" prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa dioničkog društva.

Rezultate glasanja utvrđuje odbor za glasanje.

1.3. Odlučivanje putem punomoćnika*Član 250.*

Punomoćnik dioničara mora imati ovlaštenje za zastupanje dioničara, potpisano od strane dioničara - fizičkog lica ili zastupnika dioničara - pravnog lica.

Član 251.

Punomoćnik je dužan predati odboru za glasanje pismeno ovlaštenje za zastupanje dioničara.

Odbor za glasanje dužan je provjeriti valjanost ovlaštenja i identitet punomoćnika.

Član 252.

Ukoliko dioničar ili njegov punomoćnik, u roku od sedam dana od dana održavanja skupštine, dostavi odboru za glasanje ovjerenu izjavu dioničara, javnu ispravu ili drugi vjerodostojan dokaz koji pobija valjanost ovlaštenja, odbor za glasanje će proglasiti nevažećim glasove po osnovu tog ovlaštenja i o tome pismeno izvijestiti nadzorni odbor.

Nadzorni odbor je dužan obustaviti od izvršenja odluku za čije donošenje su nevažeći glasovi bili odlučujući i sazvati skupštinu radi ponovnog odlučivanja o tim pitanjima najkasnije 30 dana od dana prijema obavještenja odbora za glasanje o nevažećim glasovima.

1.4. Zapisnik skupštine*Član 253.*

O radu skupštine sačinjava se zapisnik koji obavezno sadrži:

- 1) firmu i adresu sjedišta dioničkog društva;
- 2) mjesto i vrijeme održavanja skupštine;
- 3) ime i prezime predsjedavajućeg, zapisničara, lica koja ovjeravaju zapisnik i članova odbora za glasanje;
- 4) dnevni red;

- 5) odluke;
- 6) podatke o glasanju;
- 7) prigovore dioničara i članova nadzornog odbora na odluke skupštine.

Uz zapisnik se prilažu pismeni prijedlozi i izvještaji podneseni skupštini.

Nadzorni odbor je dužan osigurati da se zapisnik sačini u roku od 30 dana od dana održavanja skupštine.

Zapisnik potpisuju predsjedavajući skupštine, zapisničar i lica koja ovjeravaju zapisnik.

Dioničar može zahtijevati da mu se dostavi kopija zapisnika ili izvod iz zapisnika za sve skupštine društva.

Član 254.

Dioničko društvo je obavezno trajno čuvati zapisnike skupštine, evidenciju o prisustvu i glasanju dioničara, obavještenja i pozive za skupštinu.

Likvidator je dužan obezbijediti čuvanje dokumenata iz stava 1. ovog člana najmanje 10 godina nakon prestanka dioničkog društva.

1.5. Zaštita manjine u odlučivanju i pobijanje odluka skupštine

Član 255.

Dioničar koji se izjasnio protiv prijedloga odluke koju je skupština usvojila o pitanjima iz člana 246. tač. 1. do 9. ovog zakona, ima pravo u roku od 30 dana od dana održavanja skupštine zahtijevati da dioničko društvo u roku od osam dana otkupi njegove dionice, uz isplatu prosječne tržišne cijene dionica ostvarene u 30 uzastopnih dana prije datuma održavanja skupštine.

Član 256.

Ako skupština odbije prijedlog dioničara sa više od 20% dionica s pravom glasa za imenovanje vanjskog revizora za vanredno ispitivanje svih predmeta koji se odnose na osnivanje i poslovanje dioničkog društva u posljednjih pet godina, revizora će imenovati Komisija.

Član 257.

Odluka skupštine dioničkog društva ništavna je ako:

- 1) skupština nije sazvana na način utvrđen članom 242. ovog zakona;
- 2) nije unesena u zapisnik;
- 3) je ništavnost utvrđena odlukom suda.

Član 258.

Postupak za pobijanje i poništenje odluke skupštine, kod suda kod kojeg je dioničko društvo upisano u sudski registar može pokrenuti:

- 1) dioničar zastupljen na skupštini, čiji je prigovor na odluku unesen u zapisnik;
- 2) dioničar koji nije prisustvovao skupštini zbog sazivanja skupštine protivno odredbama člana 242. ovog zakona;
- 3) dioničar čiji prijedlog ili prigovor nije pravilno unesen u zapisnik;
- 4) nadzorni odbor i uprava i svaki član nadzornog odbora i uprave, ukoliko bi izvršenjem odluke počinio privredni prijestup ili krivično djelo ili dioničkom društvu nanio štetu.

Postupak iz stava 1. ovog člana može se pokrenuti u roku od 60 dana od dana održavanja skupštine.

U postupku iz stava 1. ovog člana, dioničko društvo zastupa direktor ili drugi član uprave, po ovlaštenju direktora.

Ako je tužitelj član uprave, dioničko društvo zastupa lice imenovano od nadzornog odbora, a kada su tužitelji nadzorni odbor i uprava ili njihovi članovi, zastupnika dioničkog društva postavlja sud, ako ga nije imenovala skupština.

2. Nadzorni odbor

Član 259.

Nadzorni odbor sačinjavaju predsjednik i najmanje dva člana, koje imenuje i razrješava skupština, s tim da ukupan broj članova nadzornog odbora mora biti neparan.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora imenuju se istovremeno na period od četiri godine.

Isto lice može biti imenovano za predsjednika ili člana nadzornog odbora više puta bez ograničenja.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora upisuju se u registar kod Komisije.

Član 260.

Predsjednik i član nadzornog odbora ne može biti lice:

- 1) osuđivano za krivično djelo i za privredni prijestup nespojive s dužnošću u nadzornom odboru, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;
- 2) kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora; i
- 3) starije od 70 godina na dan imenovanja.

Član 261.

Kandidata za člana nadzornog odbora može predložiti dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% dionica s pravom glasa.

Prijedlog iz stava 1. ovog člana podnosi se pismeno, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine u čiji je dnevni red uključeno i pitanje izbora predsjednika i članova nadzornog odbora.

Prijedlog iz stava 1. ovog člana koji je dostavljen nadzornom odboru prije objavljivanja obavještenja iz člana 242. ovog zakona, mora biti dostavljen dioničarima, zajedno sa drugim materijalima.

Kandidati za predsjednika i članove nadzornog odbora moraju prije glasanja dati pismenu izjavu o prihvatanju kandidature.

Član 262.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora biraju se glasanjem, u skladu sa članom 249. ovog zakona, pri čemu svakoj dionici sa pravom glasa pripada broj glasova jednak u broju članova nadzornog odbora koji se biraju, uključujući i predsjednika.

Ukupan broj glasova koji nosi svaki glasački listić raspoređuje se ravnomjerno na sve kandidate čija imena su zaokružena na istom listiću.

Kandidata koji je dobio najveći broj glasova skupština proglašava za predsjednika, a kandidate sa sljedećim najvećim brojem dobijenih glasova proglašava za članove nadzornog odbora.

Član 263.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora u prvom mandatu biraju se na osnivačkoj skupštini u skladu sa odredbama čl. 261. i 262. ovog zakona.

Član 264.

Direktor i član uprave dioničkog društva ne može biti predsjednik i član nadzornog odbora.

Isto lice ne može istovremeno biti predsjednik ili član nadzornog odbora u više od tri društva.

Član 265.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora zaključuju sa dioničkim društvom ugovor koji odobrava skupština.

Ugovor u ime dioničkog društva potpisuje direktor, u skladu sa odobrenjem skupštine.

Član 266.

Sjednica nadzornog odbora održava se najmanje jednom u tri mjeseca.

Sjednicu nadzornog odbora saziva predsjednik nadzornog odbora.

Predsjednik nadzornog odbora dužan je sazvati sjednicu na zahtjev direktora dioničkog društva ili dva člana nadzornog odbora, najkasnije 14 dana od dana podnošenja zahtjeva, a u protivnom sjednicu je ovlašten sazvati podnosilac zahtjeva.

Član 267.

Pismeni poziv za sjednicu nadzornog odbora, u kojem su naznačeni mjesto i datum održavanja, vrijeme početka i dnevni red sjednice, dostavlja se članovima nadzornog odbora najkasnije 14 dana prije datuma održavanja sjednice.

Uz poziv za sjednicu, dostavljaju se materijali za svaku tačku dnevnog reda.

Član 268.

Za održavanje sjednice nadzornog odbora potreban je kvorum od dvije trećine ukupnog broja članova.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

Predsjednik i član nadzornog odbora ne može glasati o pitanjima koja se odnose na njega lično.

Lica koja nisu članovi nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednici samo na osnovu pismenog poziva predsjednika nadzornog odbora.

Član 269.

Nadzorni odbor dioničkog društva nadležan je da:

- 1) nadzire poslovanje dioničkog društva;
- 2) nadzire rad uprave;
- 3) usvaja izvještaj uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizije;
- 4) podnosi skupštini godišnji izvještaj o poslovanju dioničkog društva, koji obavezno uključuje izvještaj revizora, izvještaj o radu nadzornog odbora i odbora za reviziju, i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu;
- 5) imenuje upravu dioničkog društva;
- 6) predlaže raspodjelu i način upotrebe dobiti i način pokrića gubitka;

- 7) odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje u lizing i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine dioničkog društva;
- 8) imenuje predsjednike i članove odbora za naknade i odbora za imenovanje;
- 9) obrazuje povremene komisije i utvrđuje njihov sastav i zadatke;
- 10) saziva skupštinu; i
- 11) odobrava emisiju novih dionica postojeće klase u iznosu do trećine zbira nominalne vrijednosti postojećih dionica i određuje iznos, vrijeme prodaje i cijenu ovih dionica, koja ne može biti manja od prosječne tržišne vrijednosti postojećih dionica iste klase u 30 uzastopnih dana prije dana donošenja odluke.

Član 270.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora dužni su svoje obaveze i odgovornosti izvršavati u skladu sa interesima dioničara i dioničkog društva i ne mogu obavljati djelatnost konkurentnu djelatnosti dioničkog društva bez obavještanja i saglasnosti drugih članova nadzornog odbora.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora dužni su prilikom predlaganja emisije novih ili otkupa vlastitih dionica dioničkog društva i drugih vrijednosnih papira saopštiti sve bitne podatke koji se odnose na poslovanje dioničkog društva.

Predsjednik i član nadzornog odbora dužni su prijaviti nadzornom odboru svaki direktni ili indirektni interes u pravnom licu s kojim dioničko društvo ima ili namjerava da stupi u poslovni odnos.

U slučaju iz stava 3. ovog člana predsjednik i član nadzornog odbora ne mogu odlučivati o pitanjima koja se tiču odnosa dioničkog društva i drugih pravnih lica u kojima predsjednik i član nadzornog odbora imaju direktni ili indirektni finansijski interes.

Član 271.

Ako predsjednik i član nadzornog odbora postupaju suprotno odredbama člana 270. ovog zakona, dioničko društvo ima pravo na naknadu štete koju je usljed toga pretrpilo.

Član 272.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora neograničeno solidarno odgovoraju za štete koje prouzrokuju neizvršavanjem ili neurednim izvršavanjem svojih dužnosti.

Član 273.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora su odgovorni za štetu koju je pretrpilo dioničko društvo ako su suprotno odredbama ovog zakona, statuta dioničkog društva i odlukama skupštine:

- 1) vratili uplate dioničarima;
- 2) dioničarima isplatili dividendu;
- 3) vlasnicima obveznica dioničkog društva isplatili kamatu;
- 4) upisali, sticali ili otkupljivali dionice;
- 5) prodavali imovinu društva;
- 6) vršili plaćanja nakon što je dioničko društvo postalo nesolventno ;
- 7) produžavali rokove vraćanja kredita dioničkom društvu;
- 8) izdavali dionice po osnovu uslovnog povećanja osnovnog kapitala.

Dioničko društvo može odustati od potraživanja iz stava 1. ovog člana nakon isteka tri godine od dana isticanja zahtjeva za naknadu štete, ako se sa odustajanjem saglasi skupština, a protiv te odluke nije podnesen prigovor dioničara koji posjeduju najmanje sa 10% dionica s pravom glasa.

Član 274.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora imaju pravo zahtijevati sve podatke o poslovanju i prisustvo članova uprave sjednicama nadzornog odbora.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora imaju pravo prisustvovati sjednicama uprave dioničkog društva.

3. Uprava

Član 275.

Uprava organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja dioničko društvo i odgovara za zakonitost poslovanja.

Upravu dioničkog društva čine direktor i izvršni direktori.

Odredbe člana 260. ovog zakona primjenjuju se i na članove uprave dioničkog društva.

Član 276.

Direktor predsjedava upravom, rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja dioničko društvo i odgovara za zakonitost poslovanja.

Mandat direktora je četiri godine.

Položaj, ovlaštenja, odgovornosti i prava direktora uređuju se ugovorom između nadzornog odbora i direktora.

Član 277.

Izvršni direktor organizuje rad, zastupa i predstavlja dioničko društvo i odgovara za zakonitost poslovanja u poslovima i obimu utvrđenim pismenim aktom direktora.

Izvršne direktore imenuje i razrješava nadzorni odbor na prijedlog direktora, za period za koji je imenovan direktor.

Plaća i druga materijalna prava izvršnog direktora uređuju se ugovorom između direktora i izvršnog direktora, uz prethodno odobrenje nadzornog odbora.

Član 278.

Direktor pismeno ovlašćuje jednog od izvršnih direktora da ga zamjenjuje u slučaju spriječenosti, i utvrđuje ovlaštenja.

Član 279.

Direktor i izvršni direktor dužni su prijaviti nadzornom odboru svaki direktni ili indirektni interes u pravnom licu sa kojim dioničko društvo ima ili namjerava da stupi u poslovni odnos.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, direktor i izvršni direktor mogu učestvovati u tom poslovnom odnosu na osnovu pismene saglasnosti predsjednika nadzornog odbora.

Član 280.

Ukoliko direktor podnese ostavku, dužan je nastaviti obavljanje poslova u otkaznom roku koji utvrđuje nadzorni odbor i koji ne može biti kraći od 30 dana.

Član 281.

Dioničko društvo ima sekretara, koga imenuje nadzorni odbor, na prijedlog direktora dioničkog društva, za isti period za koji je imenovan direktor.

Plaća i druga materijalna prava sekretara uređuju se ugovorom između sekretara i nadzornog odbora, na prijedlog direktora.

Član 282.

Sekretar je odgovoran za vođenje knjige dioničara, registra zapisnika skupštine i nadzornog odbora i čuvanje dokumenata utvrđenih ovim zakonom i statutom dioničkog društva, osim finansijskih izvještaja.

Sekretar je ovlašten za provođenje odluka skupštine, nadzornog odbora i direktora.

Sekretar je odgovoran za pripremu sjednica i vođenje zapisnika skupštine i nadzornog odbora.

4. Odbor za reviziju*Član 283.*

U dioničkom društvu se formira odbor za reviziju.

Član 284.

Predsjednik i član odbora za reviziju ne može biti član nadzornog odbora i uprave, zaposlen niti imati direktni ili indirektni finansijski interes u dioničkom društvu, izuzev plaće po osnovu te funkcije.

Naknada i druga prava članova odbora za reviziju uređuju se ugovorom na osnovu odluke skupštine.

Član 285.

Odbor za reviziju je dužan izvršiti reviziju polugodišnjeg i godišnjeg obračuna i reviziju finansijskog poslovanja dioničkog društva na zahtjev dioničara s najmanje 10% dionica s pravom glasa, i o tome dostaviti izvještaj skupštini i nadzornom odboru, najkasnije osam dana po okončanju revizije.

Član 286.

Odbor za reviziju ovlašten je zahtijevati sazivanje sjednice nadzornog odbora i skupštine kada smatra da su ugroženi interesi dioničara ili utvrdi nepravilnosti u radu predsjednika ili članova nadzornog odbora, direktora ili članova uprave.

**VI - PROMJENA OBLIKA, PRIPAJANJE I SPAJANJE
I PRESTANAK DIONIČKOG DRUŠTVA****1. Promjena oblika***Član 287.*

Dioničko društvo može promijeniti oblik u društvo sa ograničenom odgovornošću, na osnovu odluke skupštine donesene dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa, tako da dioničari steknu udio u društvu s ograničenom odgovornošću srazmjeran njihovom učešću u osnovnom kapitalu dioničkog društva.

SLUŽBENE NOVINE

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE



СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ

ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Izdanje na bosanskom, brvatskom i srpskom jeziku

Издање на босанском, хрватском и српском језику

Godina XV – Broj 84

Četvrtak, 25. 12. 2008. godine
SARAJEVO

ISSN 1512-7079

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

1341

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma od 28. novembra 2008. godine i na sjednici Doma naroda od 27. novembra 2008. godine.

Broj 01-02-595/08

19. decembra 2008. godine
Sarajevo

Predsjednica

Borjana Krišto, s. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Član 1.

U Zakonu o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05 i 91/07), u članu 7. stav 2., riječ: "odobrenja" zamjenjuje se riječima: "prethodnog odobrenja ili drugog odgovarajućeg akta".

U stavu 3. riječi: "je aktom nadležnog organa utvrđeno da ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti", zamjenjuju se riječima: "organu nadležnom za inspekcijski nadzor dostavi obavještenje o početku obavljanja djelatnosti i ispunjavanju uvjeta tehničke opremljenosti, zaštite na radu, zaštite i unapređenja životne sredine i drugih uvjeta propisanih za obavljanje te ili tih djelatnosti".

Iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"Ispunjenost uvjeta iz stava 3. ovog člana nadzire nadležni organ u postupku inspekcijskog nadzora."

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 2.

U prvom dijelu: "ZAJEDNIČKE ODREDBE", naslov poglavlja: "VI-SUPSIDIJARNA DRUŠTVA" mijenja se i glasi: "VI - POVEZANA DRUŠTVA".

Član 3.

Iza poglavlja VI - POVEZANA DRUŠTVA dodaje se odjeljak "1. Pojam".

Član 4.

Član 45. mijenja se i glasi:

"Član 45.

Povezana društva su:

- 1) vladajuće i zavisno društvo;
- 2) društva sa uzajamnim učešćem;
- 3) holding;
- 4) koncern."

Član 5.

Iza člana 45. dodaje se odjeljak koji glasi: "2. Vladajuće i zavisno društvo".

Član 6.

Član 46. mijenja se i glasi:

"Član 46.

Ako jedno društvo ima većinsko učešće u osnovnom kapitalu drugog društva ili ako na osnovu ugovora zaključenog sa drugim društvom ima pravo da imenuje većinu članova nadzornog odbora tog drugog društva, odnosno ima većinu glasova u skupštini, to se društvo smatra vladajućim, a drugo društvo zavisnim.

Vladajuće društvo sa većinskim učešćem u osnovnom kapitalu je društvo koje, neposredno ili posredno preko drugog društva, na osnovu više od 50% učešća u osnovnom kapitalu drugog društva ima više od 50% glasova u skupštini zavisnog društva.

Neposredno učešće u osnovnom kapitalu koji pripada vladajućem društvu ili drugom licu koje ga drži za njegov račun određuje se na osnovu odnosa nominalnog iznosa tog učešća prema ukupnom osnovnom kapitalu zavisnog društva.

Pri određivanju učešća iz stava 3. ovog člana, od ukupnog osnovnog kapitala zavisnog društva oduzimaju se vlastite dionice i udjeli zavisnog društva i dionice i udjeli koje za račun zavisnog društva drži treće lice.

Posredno učešće u osnovnom kapitalu koji pripada vladajućem društvu obuhvata dionice i udjele koji pripadaju društvu koje zavisi od njega ili koji pripadaju drugom licu za račun tog društva ili za račun društva koje zavisi od njega (zavisna društva).

Zavisno društvo može u vladajućem društvu pribaviti dionice i udjele i ostvariti svoje pravo glasa na osnovu dionica i udjela kojima već raspolaže, u skladu sa odredbama ovog zakona o društvu sa uzajamnim učešćem."

Član 7.	Član 17.	1
Iza člana 46. dodaje se odjeljak koji glasi: "3. Društva sa uzajamnim učešćem".	Iza odjeljka: "7. Poslovno udruženje" dodaje se član 50.b koji glasi:	2
Član 8.	"Član 50.b	P
Član 47. mijenja se i glasi:	Poslovno udruženje mogu osnovati dva ili više društava, radi unapređenja sopstvenog privređivanja i usklađivanja svoje djelatnosti.	dioni-
"Član 47.	Poslovno udruženje se ne osniva radi sticanja dobiti.	("Slu
Društva sa uzajamnim učešćem u osnovnom kapitalu su povezana društva kod kojih svako društvo ima učešće u osnovnom kapitalu drugog društva."	Prava članova poslovnog udruženja ne mogu biti izražena u vrijednosnim papirima.	O
Član 9.	Poslovno udruženje je pravno lice.	dioni-
Iza člana 47. dodaje se odjeljak: "4. Holding".	Poslovno udruženje upisuje se u registar društava.	Z
Član 10.	Oznaka "poslovno udruženje" navodi se u firmi.	jedan
Član 48. mijenja se i glasi:	Poslovno udruženje istupa u pravnom prometu u svoje ime i za račun svojih članova i u ime i za račun svojih članova.	U
"Član 48.	Za obaveze preuzete u pravnom prometu poslovno udruženje odgovara svojom imovinom, a članovi odgovaraju na način određen ugovorom o osnivanju, odnosno ugovorom s trećim licem.	"I
Ako se vladajuće i jedno ili više zavisnih društava, na osnovu zaključenog ugovora o vodenju poslova, objedine jedinstvenim vodenjem poslova od strane i vladajućeg društva, ona čine holding, a pojedinačna društva su društva holdinga."	Ugovorom o osnivanju utvrđuje se naziv, vrijeme osnivanja, cilj i djelatnost, sjedište, upravljanje, zastupanje, odgovornost, pristupanje, istupanje, istupanje u pravnom prometu, isključenje, imovina, nadzor, prestanak, kao i druga pitanja značajna za ostvarivanje ciljeva osnivanja poslovnog udruženja."	kupoc
Član 11.	Član 18.	osnov
Iza člana 48. dodaje se odjeljak: "5. Koncern".	Iza člana 50.b dodaje se odjeljak: "8. Ostali oblici povezivanja društava".	U
Član 12.	Član 19.	"S
Član 49. mijenja se i glasi:	Iza odjeljka: "8. Ostali oblici povezivanja društava" dodaje se član 50.c koji glasi:	pristub
"Član 49.	"Član 50.c	dionic
Ako vladajuće društvo, na osnovu zaključenog ugovora o vodenju poslova, pored jedinstvenog vodenja zavisnih društava, obavlja i druge djelatnosti, ona čine koncern, a pojedinačna društva su društva koncerna."	Društva se mogu povezivati ugovorom i u druge oblike povezivanja (konzorcij, franšizing, zajednica društava, poslovna unija, poslovni sistem, pul i drugi)."	Sk
Član 13.	Član 20.	punon
Član 50. mijenja se i glasi:	U članu 62. stav 5. iza riječi "odgovornošću" dodaju se riječi: "i otvoreno dioničko društvo".	ovjeri
"Član 50.	Iza stava 5. dodaju se novi st. 6., 7. i 8. koji glase:	U.
Holding i koncern, u skladu sa čl. 48. i 49. ovog zakona, mogu formirati i pravno samostalna društva, koja nisu zavisna jedno o drugome."	"Otvoreno dioničko društvo može se podijeliti, u skladu sa stavom 3. ovog člana, pripajanjem sa dva ili više postojećih otvorenih dioničkih društava ili podjelom na dva ili više novih otvorenih dioničkih društava.	U.
Član 14.	Društvo sa ograničenom odgovornošću, koje ispunjava kriterije za otvoreno dioničko društvo prema ovom zakonu, dužno je promijeniti oblik u dioničko društvo i izvršiti upis u registar emitenta i kod nadležnog suda u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.	a riječ
Iza člana 50. dodaje se odjeljak: "6. Zajedničke odredbe za povezana društva"	Ukoliko društvo ne uskladi oblik organizovanja, u skladu sa stavom 7. ovog člana, nadležni sud donosi odluku o njegovom prestanku."	U
Član 15.	Član 21.	Dc
Iza odjeljka: "6. Zajedničke odredbe za povezana društva", dodaje se član 50.a koji glasi:	U članu 73. st. 2., 3. i 4., brišu se.	U i
"Član 50.a	Član 22.	Iz
Vladajuće društvo odgovara neograničeno solidarno povjericima u postupku stečaja zavisnog društva ako je stečaj prouzrokovan obavezujućim nalogima, odlukama ili uputstvima vladajućeg društva.	Član 23.	"P.
Ako vladajuće društvo dovede zavisno društvo u položaj da izvrši za sebe štetan pravni posao ili da na svoju štetu nešto učini ili propusti da učini, nadoknadi će zavisnom društvu štetu prouzrokovanu po tom osnovu.	Član 24.	neposr
Zahtjev za naknadu štete iz stava 2. ovog člana, u ime zavisnog društva, mogu podnijeti dioničari i članovi zavisnog društva koji posjeduju ili predstavljaju najmanje 10% osnovnog kapitala tog društva ili statutom određeni manji dio, kao i povjericoci društva čija potraživanja iznose više od 10% osnovnog kapitala zavisnog društva.	Član 25.	izvrši
Pored vladajućeg društva, kao solidarni dužnici odgovaraju članovi uprave vladajućeg društva koji su zavisno društvo doveli u položaj da izvrši za sebe štetan pravni posao ili da na svoju štetu nešto učini ili propusti da učini.	Član 26.	obavje
Kao solidarni dužnici odgovaraju i članovi uprave zavisnog društva ako su povrijedili svoje dužnosti, osim ako su postupali po uputstvima uprave vladajućeg društva."	U članu 107. dodaju se novi st. 2., 3., 4., 5. i 6. koji glase: "Dionička društva mogu biti otvorena i zatvorena.	zakona
Član 16.	Otvorena dionička društva su društva čije su dionice emitovane putem javne ponude i koja ispunjavaju jedan od slijedećih kriterija:	održav
Iza člana 50.a dodaje se odjeljak: "7. Poslovno udruženje".		U č
		riječim
		Iza
		"Iz
		skupšti
		mjesta
		U č
		"16
		Do:
		U č
		"U
		koja se
		Bosne i
		svim il
		većinor
		stava 1.
		Do:

- 1) da se radi o bankama ili društvima za osiguranje, ili
- 2) da imaju osnovni kapital najmanje u iznosu od 4.000.000,00 KM i najmanje 40 dioničara.

Pod dionicama emitovanim putem javne ponude smatraju se dionice emitovane po Zakonu o vrijednosnim papirima ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/93 i 36/99).

Otvoreno dioničko društvo ne može ograničiti prijenos dionica trećim licima.

Zatvoreno dioničko društvo postaje otvoreno kada ispuni jedan od kriterija iz stava 3. ovog člana."

Član 27.

U članu 131. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Izuzetno za iznos investicionih ulaganja po zaključenom kupoprodajnom ugovoru u postupku privatizacije, nakon što kupac izvrši sve ugovorom preuzete obaveze, može se povećati osnovni kapital društva, o čemu odluku donosi skupština."

Član 28.

U članu 135. iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi: "Izuzetno u društvu koje se nalazi u postupku privatizacije plaćena dionica može se vršiti konverzijom potraživanja prema dioničkom društvu."

Član 29.

U članu 240. st. 3. i 4. mijenjaju se i glase:

"Skupštinom, do izbora predsjednika skupštine, predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara, sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.

Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika skupštine."

Član 30.

U članu 242. u stavu 1. broj "30" zamjenjuje se brojem "20".

U stavu 3. ispred riječi "dioničko" dodaje se riječ "otvoreno", a riječi: "sa velikim brojem dioničara", brišu se.

Član 31.

U članu 243. stav 3., briše se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.

Član 32.

U članu 244. u stavu 3., broj "30" zamjenjuje se brojem "15".

Iza stava 4., dodaje se novi stav 5. koji glasi:

"Podnosilac zahtjeva iz stava 1. ovog člana, ukoliko neposredno saziva skupštinu, može zadužiti sekretara društva da izvrši utvrđivanje sastava radnih tijela skupštine, objavljivanje obavještenja o sazivanju skupštine na način iz člana 242. ovog zakona, te da poduzme i sve druge radnje neophodne za održavanje skupštine društva."

Član 33.

U članu 245. u stavu 2. riječi: "nadzorni odbor" zamjenjuju se riječima: "sazivač skupštine".

Iza stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

"Izuzetno predsjednik skupštine može prekinuti rad skupštine najduže do 15 dana, uz utvrđivanje tačnog datuma i mjesta nastavka rada započete skupštine."

Član 34.

U članu 246. iza tačke 15. dodaje se nova tačka 16. koja glasi:

"16) izuzimanju stalnih sredstava u neprivatizovanim privrednim društvima;"

Dosadašnja tačka 16. postaje tačka 17.

Član 35.

U članu 248. iza stava 1., dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"U društvima sa učešćem državnog kapitala većim od 50% i koja se nalaze u postupku privatizacije, aktom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine može biti utvrđeno da skupština društva o svim ili o pojedinim pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuje većinom glasova većom od dvotrećinske i natpolovične većine iz stava 1. ovog člana."

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 36.

U članu 250. stav 5. ispred riječi "dioničkom" dodaje se riječ "otvorenom", a riječi: "sa velikim brojem dioničara", brišu se.

Član 37.

U članu 253. u stavu 3. riječi: "Nadzorni odbor" zamjenjuju se riječima: "Sekretar društva".

Član 38.

U članu 255. u stavu 1., iza riječi "dionice", tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: "osim u slučaju restrukturiranja ili reorganizacije društva sa većinskim državnim kapitalom."

U stavu 5. iza riječi "sudu", tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: "osim u slučaju restrukturiranja ili reorganizacije društva sa većinskim državnim kapitalom."

Član 39.

U članu 259. u stavu 2. iza riječi "godine", tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: "s tim da po isteku perioda od dvije godine od dana imenovanja, skupština društva glasa o povjerenju članovima nadzornog odbora."

U stavu 5. iza riječi "imenovani", tačka se zamjenjuje dvotačkom i dodaju se riječi:

- "1) kad nadzorni odbor ili pojedini njegov član izgubi povjerenje dioničara,
- 2) kad skupština odbije usvojiti godišnji izvještaj društva, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju,
- 3) kad skupština utvrdi odgovornost predsjednika i članova nadzornog odbora za štetu koju je pretrpilo dioničko društvo zbog razloga iz čl. 270. i 273. ovog zakona,
- 4) i u drugim slučajevima utvrđenim statutom dioničkog društva."

Član 40.

U članu 260. tačka 3. broj "70" zamjenjuje se brojem "65".

Član 41.

U članu 261. stav 3., briše se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.

Član 42.

U članu 262. u stavu 1., riječi: "Predsjednik i članovi", zamjenjuju se riječju "Članovi", na kraju rečenice iza riječi "biraju" zarez se zamjenjuje tačkom, a preostali dio teksta, briše se.

Stav 3. mijenja se i glasi:

"Kandidate koji su dobili najveći broj glasova skupština proglašava za članove nadzornog odbora."

Iza stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5. koji glase:

"Na prvoj konstituirajućoj sjednici nadzornog odbora, koju u roku od 15 dana od dana održavanja skupštine iz stava 3. ovog člana saziva sekretar društva, nadzorni odbor jednog od svojih članova bira za predsjednika nadzornog odbora.

Nadzorni odbor, može razriješiti člana nadzornog odbora sa dužnosti predsjednika, uz istovremeno imenovanje jednog od svojih članova za predsjednika nadzornog odbora."

Član 43.

Član 264. mijenja se i glasi:

"Član 264.

Direktor i član uprave dioničkog društva ne može biti predsjednik i član nadzornog odbora ili upravnog odbora u privrednim društvima ili institucijama, uključujući, ali i ne ograničavajući se na: fondove, banke, agencije, komisije.

Dioničar sa 50% i više dionica, direktor i član uprave bilo kojeg dioničkog društva kao i vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor i član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću ne može biti predsjednik i član nadzornog ili upravnog odbora u društvima sa većinskim državnim kapitalom ili institucijama.

Predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora društva sa većinskim državnim kapitalom ili institucije ne može

istovremeno biti predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora drugog društva ili institucije.

Lice koje je predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora društva sa većinskim državnim kapitalom ili institucije, a koje prema odredbama ovog zakona to ne može biti, dužno je podnijeti ostavku na mjesto predsjednika ili člana nadzornog ili upravnog odbora društva sa većinskim državnim kapitalom ili institucije, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora i članovi uprave privrednog društva sa većinskim državnim kapitalom, dužni su proći odgovarajuće stručno usavršavanje u skladu sa propisom koji donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

Ograničenja iz st. 2., 3. i 4. ne odnose se na članove nadzornog odbora privrednog društva sa većinskim državnim kapitalom, koji su imenovani ispred privatnog kapitala."

Član 44.

U članu 269. tačka 5. mijenja se i glasi:
"5) bira predsjednika nadzornog odbora;"

Član 45.

U članu 275. u stavu 2. zarez i riječi: "kako je to utvrđeno statutom", brišu se.

Iza stava 2. dodaje se novi stav 3., koji glasi:

"Postupak izbora, imenovanja, razrješenja, sastav i način odlučivanja uprave dioničkog društva utvrđuje se statutom." Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 46.

U članu 276. u stavu 2. riječ "direktora" zamjenjuje se riječima: "članovima uprave".

Stav 3. mijenja se i glasi:

"Položaj, ovlaštenja, odgovornosti i prava uprave uređuju se ugovorom."

Član 47.

Član 277. mijenja se i glasi:

"Član 277.

Način razrješenja članova uprave dioničkog društva i prije isteka mandata na koji su imenovani, utvrđuje se statutom društva.

U slučaju razrješenja članova uprave dioničkog društva prije isteka mandata shodno se primjenjuju odredbe člana 259. stav 5. ovog zakona."

Član 48.

Član 281. mijenja se i glasi:

"Član 281.

Dioničko društvo ima sekretara.

Postupak izbora, imenovanja i razrješenja sekretara društva utvrđuje se statutom društva.

Međusobni odnosi u obavljanju poslova, visina novčane naknade, odgovornost u izvršavanju propisanih obaveza sekretara društva, kao i druga pitanja uređuju se ugovorom."

Član 49.

U članu 287., riječ "Dioničko", zamjenjuje se riječima: "Zatvoreno dioničko".

Član 50.

U članu 291. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

"Otvoreno dioničko društvo može se pripojiti samo drugom društvu koje će nakon pripajanja ispunjavati jedan od kriterija za otvoreno dioničko društvo.

Otvoreno dioničko društvo može se spojiti sa jednim ili više drugih društava samo na način da tim spajanjem osnuju novo otvoreno dioničko društvo."

Član 51.

U članu 375. u stavu 1. riječi: "od 10.000,00 do 70.000,00 KM", zamjenjuju se riječima: "od 500,00 KM do 15.000,00 KM".

Tačka 4., briše se.

Član 52.

U članu 377. stav 1. tačka 8) iza broja 270. dodaju se riječi: "i člana 264. stav 5."

Iza stava 1. dodaje se novi stav 2., koji glasi:

"Za prekršaj kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 3.000,00 KM sekretar društva koji:

- 1) ne postupi prema zaduženju iz člana 244. stav 5. ovog zakona i
- 2) ne sazove konstituirajuću sjednicu nadzornog odbora u skladu sa članom 262. stav 4. ovog zakona"

Član 53.

U članu 379. tačka 2., briše se.

Član 54.

U čl. 375., 376., 377., 378. i 379., riječi: "privredni prijestup", zamjenjuju se riječju "prekršaj", a u čl. 376., 377., 378. i 379., riječi: "od 1.000,00 do 5.000,00 KM", zamjenjuju se riječima: "od 50,00 KM do 3.000,00 KM".

Član 55.

Privredna društva, dužna su statut uskladiti sa odredbama ovog zakona u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu.

Član 56.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonodavno-pravna komisija Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da utvrde prečišćeni tekst Zakona o privrednim društvima u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 57.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Krešić, s. r.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softić, s. r.

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GOSPODARSKIM DRUŠTVIMA

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarskim društvima koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 28. studenog 2008. godine i na sjednici Doma naroda od 27. studenog 2008. godine.

Broj 01-02-595/08
19. prosinca 2008. godine
Sarajevo

Predsjednica
Borjana Krišto, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GOSPODARSKIM DRUŠTVIMA

Članak 1.

U Zakonu o gospodarskim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05 i 91/07), u članku 7. stavku 2., riječ: "odobrenja" zamjenjuje se riječima: "prethodnog odobrenja ili drugog odgovarajućeg akta".

U stavku 3. riječi: "je aktom mjerodavnog tijela utvrđeno da ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti", zamjenjuju se riječima: "tijelu mjerodavnom za inspeksijski nadzor dostavi obavijest o početku obavljanja djelatnosti i ispunjavanju uvjeta tehničke opremljenosti, zašтите na radu, zaštite i unaprjeđenja životne sredine i drugih uvjeta propisanih za obavljanje te ili tih djelatnosti".

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATIZACIJI PREDUZEĆA

Proглашава se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma od 28. novembra 2008. godine i na sjednici Doma naroda od 27. novembra 2008. godine.

Broj 01-02-16/09
19. januara 2009. godine
Sarajevo

Predsjednica
Borjana Krišto, s. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATIZACIJI PREDUZEĆA

Član 1.

U Zakonu o privatizaciji preduzeća ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 27/01, 27/02, 61/01, 33/02, 28/04, 44/04 i 42/06) iza člana 3. dodaje se novi član 3a. koji glasi:

"Član 3a.

Za potrebe državnih organa može se izuzeti stalno sredstvo bez naknade i izvršiti prijenos vlasništva sa preduzeća na nadležnu vladu koja vrši ovlaštenja na osnovu državnog kapitala u tom preduzeću.

Odluku o izuzimanju sredstva donosi Skupština preduzeća na prijedlog nadležne vlade."

Član 2.

U članu 6. u stavu 3. oznaka "DEM" zamjenjuje se oznakom "KM", a preostali dio teksta se briše.

Član 3.

U članu 7. u stavu 2., u članu 25. u stavu 2. i u članu 26. tačka a) oznaka "DEM" zamjenjuje se oznakom "KM".

Član 4.

U članu 7. u stavu 1. iza riječi "Federacije" zarez se zamjenjuje tačkom, a preostali dio teksta se briše.

U stavu 5. na kraju teksta tačka se zamjenjuje zarezom i dodaje tekst: "a na osnovu rješenja nadležne agencije za privatizaciju o odobrenju upisa izvršene privatizacije tih dijelova u sudski registar".

Član 5.

U članu 8. stav 2. mijenja se i glasi:

"U početnom bilansu preduzeća za privatizaciju ne iskazuju se prirodna bogatstva i dobra u općoj upotrebi, objekti od općeg kulturnog i historijskog značaja koje preduzeće koristi u obavljanju svoje djelatnosti."

U članu 8. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
"Sredstva iz stava 3. ovog člana mogu se izuzeti i u skladu sa odredbama člana 1. ovog Zakona."

U članu 8. dodaje se novi stav 5. koji glasi:
"Isknjižavanje knjigovodstvene vrijednosti stalnog sredstva iz poslovnih knjiga izvršit će se na teret državnog kapitala."

U članu 8. dodaje se novi stav 6. koji glasi:
"U slučaju potrebe Privredno društvo odnosno Vlada osigurat će sredstva za zaštitu manjinskih prava dioničara u skladu sa Zakonom o privrednim društvima."

U članu 8. stav 4. postaje stav 7., mijenja se i glasi:
"Sredstvima iz stava 2. ovog člana preduzeće ne može raspolagati u pravnom prometu i dužno ih je koristiti pažnjom

dobrog privrednika do konačnog rješavanja statusa tih sredstava u skladu sa posebnim zakonima."

Član 6.

Član 10. mijenja se i glasi:

"U slučaju da u propisanom roku nije podnesen program privatizacije, ili je podneseni program za određeno preduzeće odbijen, odluku o načinu privatizacije tog preduzeća donijet će nadležna vlada na prijedlog nadležne agencije za privatizaciju."

Član 7.

U članu 11. stav 2. mijenja se i glasi:

"O načinu, odnosno metodu privatizacije odlučuje vlada nadležna za upravljanje državnim kapitalom u tom preduzeću, a postupak privatizacije u skladu sa Ovim Zakonom i odlukom nadležne vlade provodi Agencija za privatizaciju kantona, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine u zavisnosti od toga koja vlada ostvaruje pravo upravljanja u tom preduzeću."

Stav 3. mijenja se i glasi:

"Prodaju preduzeća nadležna agencija provodi putem:

- otvorenog prikupljanja ponuda (tender);
- neposredne pogodbe;
- berze;
- otvorenog nadmetanja i
- otvorene ponude dionica za novac."

Stavovi od 4. do 7. se brišu.

Član 8.

U članu 11a. st. 1. i 2. se brišu.

U dosadašnjem stavu 4. broj "3" zamjenjuje se brojem "1".
Dosadašnji stavovi od 3. do 5. postaju stavovi 1. do 3.

Član 9.

U članu 12. u stavu 2. alineja 1. mijenja se i glasi:

"- preduzeća, u kojima je više od 50% državni kapital".

Alineja 3. se briše.

U alineji 4. i 5. riječi: "i 3." se brišu.

Dosadašnje alineje od 4. do 6. postaju alineje od 3. do 5.

Član 10.

Član 14. mijenja se i glasi:

"Pravila prodaje preduzeća putem otvorenog prikupljanja ponuda (tender), neposredne pogodbe, berze, otvorenog nadmetanja i otvorene ponude dionica propisuje Agencija Federacije."

Član 11.

U članu 15. stav 1. mijenja se i glasi:

"Ugovor sa kupcem o prodaji dionica ili udjela preduzeća u pisanom obliku zaključuje nadležna agencija iz člana 11. stav 2. ovog Zakona."

Član 12.

U članu 16. iza riječi "dionica" dodaje se zarez i riječ "udjela".

Iza stava 1. dodaje se novi stav koji glasi:

"Kupac do potpune realizacije kupoprodajnog ugovora ne može firmu koja je predmet privatizacije zadužiti hipotekarnim kreditom."

Član 13.

U članu 20. u stavu 1. alineja 1. se briše.

Dosadašnje alineje 2. i 3. postaju alineje 1. i 2.

Član 14.

U članu 27. u stavu 1. iza riječi "Federacije" zarez se zamjenjuje tačkom a preostali dio teksta se briše.

Stav 4. mijenja se i glasi:

"Prodaju iz člana 26. stav 1. tačka a) kao prodavac provodi Agencija za privatizaciju, a za prodaju u slučajevima iz člana 26. stav 1. tač. b) i c) prodavac je preduzeće, a prodaju provodi nadležna agencija za privatizaciju."

Član 15.

U članu 28. iza riječi "novcu" stavlja se tačka a preostali dio teksta se briše.

Član 16.

Naziv Poglavlja VII. mijenja se i glasi:

"VII. PROMJENA STRUKTURE KAPITALA PREDUZEĆA, ZAJEDNIČKO ULAGANJE I RASPOLAGANJE NEPRIVATIZIRANIM KAPITALOM I IMOVINOM"

Član 17.

Član 30. mijenja se i glasi:

"Preduzeće može izdati nove dionice ili sticati nove udjele u cilju privatizacije putem pribavljanja dodatnog kapitala (dokapitalizacije) ili konverzije duga u dionički kapital ili udio i u slučaju potraživanja povjerilaca i radnika.

Iz stava 1. ovog člana izuzimaju se javna preduzeća iz oblasti elektroenergetskog sektora, telekom sektora, poštanskog prometa i željezničkog prometa.

Dokapitalizacija u smislu stava 1. ovog člana može se vršiti ulaganjem u novcu, stvarima i pravima.

Odluku o promjeni strukture kapitala donijet će nadležna agencija, uz saglasnost nadležne vlade.

Pravilnik za promjenu strukture kapitala, u skladu sa ovim članom, propisat će Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u roku od 60 dana.

U slučaju potrebe privredno društvo ili Vlada osigurat će sredstva za zaštitu manjinskih prava dioničara, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima."

Član 18.

Iza člana 30. dodaje se novi član 30a. koji glasi:

"Član 30a.

Nadležna agencija, uz saglasnost nadležne vlade može promjenu strukture aktive preduzeća vršiti zaključivanjem ugovora o zajedničkom ulaganju, s tim da je izbor partnera potrebno osigurati u skladu sa principima javnosti i konkurentnosti.

Pravilnik za promjenu strukture aktive preduzeća na osnovu zajedničkog ulaganja uređuje se posebnim propisom koji donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u roku od 60 dana."

Član 19.

U članu 31. u stavu 1. riječ "dionicama" i zarez se brišu.

U stavu 2. iza riječi "dionica" dodaju se riječi: "ili udjela".

Član 20.

U članu 33. st. 1. i 2. mijenjaju se i glase:

"Novčana sredstva ostvarena izdavanjem novih dionica ili sticanjem novih udjela radi pribavljanja dodatnog kapitala (dokapitalizacije) pripadaju preduzeću.

Novčana sredstva ostvarena prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju i kantonalnih agencija sa izuzetkom dijela sredstava namijenjenih za finansiranje Agencije Federacije i kantonalnih agencija na koja su saglasnost dale nadležne vlade (Vlada Federacije, vlada kantona), prebacuju se na poseban fond Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, kojim upravlja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a za novčana sredstva ostvarena u procesu privatizacije iz nadležnosti kantonalnih agencija sredstvima sa posebnog fonda upravlja vlada kantona u kojem je ostvaren konkretni prihod."

U stavu 3. riječi: "Nadležne vlade" zamjenjuju se riječima: "Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine".

Član 21.

U članu 34. u stavu 1. tačka 4. se briše.

Stav 3. se briše.

Član 22.

Član 37. se briše.

Član 23.

Postupci koji su pokrenuti do dana stupanja na snagu ovog Zakona, kao i postupci po redovnim pravnim sredstvima koji su u toku, dovršit će se prema odredbama ovog Zakona.

Član 24.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Krešić, s. r.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softić, s. r.

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATIZACIJI PODUZEĆA

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji poduzeća koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkoga doma od 28. studenoga 2008. godine i na sjednici Doma naroda od 27. studenoga 2008. godine.

Broj 01-02-16/09
19. siječnja 2009. godine
Sarajevo

Predsjednica
Borjana Krišto, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATIZACIJI PODUZEĆA

Članak 1.

U Zakonu o privatizaciji poduzeća ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 27/01, 27/02, 61/01, 33/02, 28/04, 44/04 i 42/06) iza članka 3. dodaje se novi članak 3a. koji glasi:

"Članak 3a.

Za potrebe državnih tijela može se izuzeti stalno sredstvo bez naknade i izvršiti prijenos vlasništva s poduzeća na mjerodavnu vladu koja vrši ovlasti po osnovi državnoga kapitala u tom poduzeću.

Odluku o izuzimanju sredstva donosi Skupština poduzeća na prijedlog mjerodavne vlade."

Članak 2.

U članku 6. stavku 3. oznaka "DEM" zamjenjuje se oznakom "KM", a preostali dio teksta, briše se.

Članak 3.

U članku 7. stavku 2., članku 25. stavku 2. i članku 26. točka a) oznaka "DEM" zamjenjuje se oznakom "KM".

Članak 4.

U članku 7. stavku 1. iza riječi "Federacije" zarez se zamjenjuje točkom, a preostali dio teksta se briše.

U stavku 5. na kraju teksta točka se zamjenjuje zarezom i dodaje tekst: "a na temelju rješenja mjerodavne agencije za privatizaciju o odobrenju upisa izvršene privatizacije tih dijelova u sudski registar."

Članak 5.

U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

"U početnoj bilanci poduzeća za privatizaciju ne iskazuju se prirodna bogatstva i dobra u općoj uporabi, objekti od općeg kulturnog i povijesnog značaja koje poduzeće koristi u obavljanju svoje djelatnosti.

U članku 8. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

"Sredstva iz stavka 3. ovoga članka mogu se izuzeti i sukladno odredbama članka 1. ovoga Zakona."

U članku 8. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

Na osnovu članova 14. i 37. Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04 i 44/04), a u vezi s članom 12. Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/96 i 2/02), Upravni odbor Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU PRODAJE METODOM NEPOSREDNE POGODBE

I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se načela i procedure za prodaju imovine, dionica i udjela preduzeća iz člana 1. Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04 i 44/04) (u daljnjem tekstu: Zakon), metodom neposredne pogodbe.

Prodaja neposrednom pogodbom može se vršiti nakon neuspjele prodaje tenderom ili aukcijom.

Član 2.

Prodaju neposrednom pogodbom provodi nadležna agencija za privatizaciju (u daljnjem tekstu: nadležna agencija) u skladu sa ovim Pravilnikom i pravilnicima po kojima se provodila prethodno neuspjela prodaja.

Član 3.

Javni poziv za prodaju metodom neposredne pogodbe objavljuje se u najmanje jednim domaćim dnevnim novinama dostupnim u Federaciji Bosne i Hercegovine na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Federaciji Bosne i Hercegovine kao i na Internet stranici Agencije, a po potrebi i najmanje u jednim odgovarajućim inostranim novinama na engleskom jeziku.

Član 4.

Pravo učešća na neposrednoj pogodbi imaju sva domaća i strana fizička i pravna lica u skladu sa članom 12. Zakona.

Fizička i pravna lica koja učestvuju u postupku privatizacije uz ponudu moraju da prilože ovjerenu od strane nadležnog organa pismenu izjavu, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, da nema smetnji u smislu odredaba člana 12. stav 2. alineja 2., 3., 4. i 5. Zakona da učestvuju u postupku privatizacije, i potvrdu od nadležnog organa kojom se potvrđuje da nema smetnji u smislu odredaba člana 12. stav 2. alineja 2., 3., 4. i 5. Zakona da učestvuju u postupku privatizacije, najkasnije do zaključenja kupoprodajnog ugovora.

II - KOMISIJA ZA NEPOSREDNU POGODBU

Član 5.

Nadležna agencija će za svaku pojedinačnu prodaju neposrednom pogodbom imenovati tročlanu Komisiju za neposrednu pogodbu (u daljnjem tekstu: Komisija).

Ukoliko je neposrednoj pogodbi prethodio neuspješan tender proveden u saradnji sa Međunarodnom savjetodavnom grupom za privatizaciju (IAGP), jedan član Komisije će obavezno biti lice odabrano sa popisa organizacija koje je odobrila IAGP.

Ukoliko na dan imenovanja komisije za neposrednu pogodbu, nije obezbijedena podrška neke od članica IAGP, trećeg člana Komisije će odrediti nadležna agencija iz reda domaćih državljana.

Za predmete prodaje čiji je prodavac preduzeće jedan član komisije bit će imenovan na prijedlog samog preduzeća.

Komisija će u provođenju neposredne pogodbe pripremiti svu dokumentaciju predviđenu propisima po kojima se provodila prethodno neuspjela prodaja.

Nadležna agencija može koristiti usluge savjetnika u cilju pružanja pomoći u radu Komisije u svim ili samo nekim fazama neposredne pogodbe.

Za poslove iz st. 5. i 6. ovog člana Komisija pribavlja odobrenje direktora nadležne agencije.

U cilju transparentnosti postupka u fazi pregovora neposredne pogodbe, radu Komisije bez prava glasa i učešća u pregovorima, može prisustvovati predstavnik sindikata i resornog ministarstva.

Lica iz prethodnog stava dužna su potpisati izjavu o povjerljivosti svih informacija i podataka u postupku neposredne pogodbe i ne smiju ih otkrivati do donošenja odluke o proglašenju pobjednika.

III - SUKOB INTERESA

Član 6.

Svi zaposleni, članovi Upravnog odbora i Nadzornog odbora nadležne agencije, kao i članovi Komisije (niti članovi njihove uže porodice) ne mogu učestvovati u neposrednoj pogodbi niti ostvarivati materijalni interes u njemu. Ove osobe su dužne poštovati principe neutralnosti i nepristrasnosti.

U toku neposredne pogodbe članovi Komisije niti uposlenici nadležne agencije ne mogu davati pravne ili druge savjete trećem licu vezane za predmet prodaje, osim izjava koje se odnose na ovlaštenja nadležne agencije za privatizaciju u cilju privatizacije predmeta koji je ponuden putem neposredne pogodbe.

IV - INFORMACIJE O NEPOSREDNOJ POGODBI

Član 7.

Nakon objavljivanja javnog poziva, zainteresirane strane mogu dobiti informacije i standardnu dokumentaciju kontaktiranjem ovlaštene osobe navedene u javnom pozivu. Informacije će biti na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Federaciji Bosne i Hercegovine i/ili na engleskom jeziku.

Dokumentacija, neophodne informacije za neposrednu pogodbu trebaju biti u skladu sa Pravilnikom po kome je provedena prethodna neuspješna prodaja.

V - POSTUPAK PODNOŠENJA PONUDA

Član 8.

1. Podnošenje ponude

Ponude treba dostaviti lično ili poštom na adresu nadležne agencije u zapečaćenoj kovrti na kojoj se nalazi naziv predmeta prodaje. Ponude sadrže sve informacije i dokumentaciju predviđenu Javnim pozivom.

Prijem ponuda vrši lice ovlašteno od strane direktora nadležne agencije i u roku od pet dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda iste dostavlja Komisiji.

Identitet ponuđača i sadržaj ponude smatraju se povjerljivom informacijom.

2. Rok za podnošenje ponude

Rok za podnošenje ponuda ističe u 16,00 sati po lokalnom vremenu posljednjeg dana kako je navedeno u javnom pozivu.

Ponude dostavljene poštom smatrat će se valjanim ukoliko je datum otpreme pošte u skladu sa rokom utvrđenim u javnom pozivu.

Rok za podnošenje ponuda može biti kraći od prethodnog tendera ali ne kraći od 30 dana od dana objave javnog poziva, a za predmete koji se prodaju u maloj privatizaciji ne kraći od 15 dana.

Produljenje roka za podnošenje ponuda se izuzetno može dozvoliti, a o čemu na prijedlog Komisije odlučuje direktor nadležne agencije.

3. Depozit i naknada za učešće

Ponuđač je dužan uplatiti depozit ili obezbijediti bankovnu garanciju u iznosu od 10% od početne cijene, ali ne većem od 100.000,00 KM. Garancija izdata na ime depozita mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv nadležne agencije i mora imati rok važenja najmanje 180 dana od krajnjeg roka za dostavljanja ponude.

Povrat depozita neće se izvršiti u slučaju da odabrani ponuđač odbije zaključiti kupoprodajni ugovor u skladu sa svojom ponudom.

Ponosioci ponuda plaćaju nepovratnu naknadu za učešće u neposrednoj pogodbi u iznosu od 0,1% od početne cijene, s tim da minimalna naknada za učešće iznosi 200,00 KM, a maksimalno 5.000,00 KM.

VI - PREGOVORI I VREDNOVANJE PONUDA

Član 9.

Prije otpočinjanja pregovora Komisija otvara sve ponude podnesene u roku za podnošenje ponuda koji je određen javnim pozivom i utvrđuje:

- identitet ponuđača, i
- formalnu ispravnost svake ponude.

Ponuda je formalno ispravna:

- 1) ako je dostavljena u roku,
- 2) ako je priložen dokaz da je uplaćena naknada za učešće i depozit,
- 3) ako je priložena i ostala dokumentacija u skladu sa javnim pozivom.

Sa ponuđačima čije su ponude formalno ispravne Komisija stupa u pregovore.

Ponuđači koji nisu prisustvovali otvaranju ponuda bit će pismeno obaviješteni o formalnoj ispravnosti ponuda u roku od tri dana od dana otvaranja ponuda.

Ponuđači iz stava 3. ovog člana čije su ponude formalno ispravne bit će obaviješteni o mjestu i vremenu održavanja narednog kruga pregovora, a ako se ne odazovu smatrat će se da su odustali od svoje ponude.

Sa ponuđačima će se postupati na ravnopravnim osnovama i svi moraju imati isti tretman.

Član 10.

U cilju dobijanja što kvalitetnije ponude Komisija može odlučiti da se pregovori odvijaju u više krugova, s tim da se pregovori moraju okončati u roku od 60 dana od dana otvaranja ponuda.

U izuzetnim slučajevima upravni odbor nadležne agencije može produžiti rok iz stava 1. ovog člana, koji ne može biti duži od 90 dana od dana otpočinjanja pregovora.

Komisija pregovara o svim elementima ponude uključujući i rokove za izvršenje istih.

U pregovorima će svim ponuđačima biti omogućeno da putem neposrednog nadmetanja poboljšavaju elemente ponude.

Ukoliko u pregovorima učestvuje više od jednog ponuđača nakon svakog kruga pregovora komisija vrši vrednovanje ponuda što je osnov za dalje nadmetanje u postupku pregovaranja.

Konačno vrednovanje ponuda Komisija će izvršiti u sljedećim slučajevima:

- nakon izjašnjenja svih ponuđača da se njihove posljednje ponude imaju smatrati konačnim,
- nakon isteka roka za davanje konačnih ponuda utvrđenog od strane Komisije bez obzira na izjašnjenje ponuđača o konačnosti njihovih ponuda, a najkasnije u roku utvrđenom u stavu 1. ovog člana.

Član 11.

Komisija je dužna da o cjelokupnom toku pregovora pismeno izvještava direktora nadležne agencije.

Komisija će nakon okončanja pregovora u roku od pet dana, na osnovu odobrenja direktora nadležne agencije donijeti:

- 1) odluku o proglašenju pobjednika ili
- 2) odluku o proglašenju neposredne pogodbe neuspjelom.

Nadležna agencija će odluku iz stava 2. tač. 1) i 2) ovog člana dostaviti ponuđačima.

VII - ZAKLJUČIVANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Član 12.

Pobjednik neposredne pogodbe dužan je potpisati kupoprodajni ugovor u roku od osam dana od izvršnosti odluke kojom je Komisija proglasila pobjednika.

Član 13.

Ako kupac ne potpiše ugovor u roku utvrđenom u članu 12. ovog Pravilnika, ne uplati ugovorenu cijenu i/ili ne obezbijedi bankovnu garanciju traženu od nadležne agencije, smatrat će se da je odustao od kupovine predmeta neposredne pogodbe.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, nadležna agencija je dužna kontaktirati ostale ponuđače radi potpisivanja ugovora prema rangi njihovih ponuda.

Ako se niko od ponuđača ne odazove na poziv nadležne agencije iz prethodnog stava, neposredna pogodba će se smatrati neuspješnom.

VIII - OBJAVLJIVANJE REZULTATA NEPOSREDNE POGODBE

Član 14.

Informacije o zaključenom kupoprodajnom ugovoru javno se objavljuju u roku od pet dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

IX - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15.

Komisija vodi zapisnike o cjelokupnom postupku koji se odnosi na neposrednu pogodbu.

Član 16.

Nadležna agencija trajno čuva kompletnu dokumentaciju vezanu za neposrednu pogodbu.

Član 17.

Predmeti nakon neuspjele prodaje neposrednom pogodbom mogu se ponovno ponuditi na prodaju putem neposredne pogodbe ili prodavati nekim drugim metodom u skladu sa Zakonom.

Član 18.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Uputstvo o neposrednoj pogodbi - Prečišćen tekst ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/05).

Član 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 04-19-5171/05
21. decembra 2005. godine
Sarajevo

Predsjednik
Upravnog odbora
Franjo Šaravanja, s. r.

FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO - AVIJACIJU

Na osnovu člana 30. Pravilnika o javnim nabavkama br. 10-1-02-1-288-1/05 od 11. maja 2005. godine i rješenja federalnog ministra prometa i komunikacija br. 01 27-427/03 od 12. maja 2003. godine, direktor Federalne direkcije za civilnu avijaciju-zrakoplovstvo donosi

RJEŠENJE

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROCES PROVOĐENJA PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

Član 1.

U Komisiju za proces provođenja pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci rezervnih dijelova neophodnih za ispravno funkcioniranje radionavigacionih uređaja (popravak i uključenje) i nadomjestak za iskorištene rezervne ploče za potrebe Odsjeka kontrole letenja Mostar i Tuzla - Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo, imenuju se:

1. BOJANA RADIVOJEVIĆ, predsjednik
 2. PETAR OBRADOVIĆ, član
 3. ARPAD SALAI, član
 4. SANELA ZEKIĆ, član
 5. ŠERIF SALKIĆ, član
- te ANA CVITANOVIĆ, kao sekretar Komisije.

Član 2.

Imenovana lica iz člana 1. ovog Rješenja dužna su postupati u skladu sa odredbama ZJN-a BiH, podzakonskim aktima i Pravilnikom o javnim nabavkama Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo.

Član 3.

Zadatak Komisije je da utvrdi plan rada Komisije, izradi metodologiju za ocjenjivanje ponuda, obavi pregovore, otvori prispjele ponude/zahjeve, sačini zapisnik o otvaranju ponuda/zahjeva, ocijeni prispjele ponude/zahjeve i sačini izvještaj o radu i daje preporuku za dodjelu ugovora na način propisan

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Kanton: SARAJEVO

Općinski sud u Sarajevu

Broj: 065-0-Reg-08-002195

Datum: 16.2.2009. godine

Općinski sud u Sarajevu po sudiji pojedincu Aganović Ramizi, rješavajući po prijavi predlagatelja FAMOS d.d. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu-Ilidža, ul. Put Famosa broj 38, koga zastupa direktor zakonski zastupnik Katović Čamil, u predmetu upisa usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, promjene naziva Društva i usklađivanja djelatnosti, a na temelju odredbe člana 33 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Službene novine FBiH", broj 27/05 i 68/05), dana 16.02.2009. godine donio je

RJEŠENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar Općinskog suda u Sarajevu, kod subjekta upisa FAMOS d.d. Sarajevo, upisani su podaci o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima, promjeni naziva Društva i usklađivanju djelatnosti:

Firma: FAMOS d.d. Sarajevo

Skraćena oznaka firme: FAMOS d.d.

Sjedište: ul. Put Famosa broj 38, Sarajevo, Ilidža

MBS: 1-11602

JIB:

Carinski broj:

Pravni osnov upisa:

- Odluka Skupštine o usklađivanju oblika, firme, osnovnog kapitala i Statuta sa Zakonom o privrednim društvima broj 85/08 od 23.06.2008. godine

- Statut FAMOS d.d. Sarajevo broj OPU-1016/08 od 26.06.2008. godine i Odluka Skupštine o usvajanju Statuta broj 86/08 od 23.06.2008. godine

OSNIVAČI / ČLANOVI SUBJEKTA UPISA

Firma	Sjedište	Reg. br./MBS
-------	----------	--------------

UČEŠĆE U KAPITALU

Osnivač	Klasa	Broj dionica	Vrijednost	Ukupno	Procenat
-	I	502966	20.60	10,361,099.60	100%

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu
KATOVIĆ CAMIL, adresa: ul. Paromlinska broj 16,
Sarajevo, lična karta: 03BSA3236, direktor

Bez ograničenja ovlaštenja

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu

Šifra	Naziv
20.300	Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata
20.400	Proizvodnja ambalaže od drveta
22.220	Štampanje, d.n.
22.230	Knjigovezački radovi
25.120	Protektiranje spoljnih guma
25.130	Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
25.210	Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa
25.220	Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa
25.230	Proizvodnja proizvoda za građevinarstvo od plastičnih masa
25.240	Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa
28.110	Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija
28.120	Proizvodnja metalne građevinske stolarije i spojnih elemenata
28.400	Kovanje, presovanje, štančanje i valjanje metala; metalurgija praša
28.510	Površinska obrada i prevlačenje metala
28.520	Opći mehanički radovi
28.610	Proizvodnja sječiva
28.620	Proizvodnja alata
28.630	Proizvodnja brava i okova
28.720	Proizvodnja ambalaže od lakih metala
28.730	Proizvodnja žičanih proizvoda
28.740	Proizvodnja veznih elemenata, vijčanih proizvoda, lanaca i opruga
28.750	Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n.
29.120	Proizvodnja pumpi i kompresora
29.140	Proizvodnja ležaja, prenosnika, prenosnih i pogonskih elemenata
29.220	Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje
29.230	Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim one za domaćinstvo
29.240	Proizvodnja ostalih mašina opće namjene, d.n.
29.320	Proizvodnja ostalih mašina za poljoprivredu i šumarstvo
29.410	Proizvodnja ručnih prenosivih alata sa vlastitim pogonom
29.420	Proizvodnja ostalih alatnih mašina za obradu metala
29.520	Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo
33.300	Proizvodnja opreme za upravljanje industrijskim procesima
34.100	Proizvodnja motornih vozila
34.200	Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica
34.300	Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore
37.100	Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka
40.300	Proizvodnja i snabdijevanje parom i toplom vodom
45.110	Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi
45.310	Postavljanje električnih instalacija i opreme
45.320	Izolacioni radovi
45.330	Postavljanje cijevnih instalacija
45.340	Ostali instalacioni radovi
45.410	Fasadni i štukturni radovi
45.420	Ugradnja stolarije
45.430	Postavljanje podnih i zidnih obloga
45.441	Farbarski radovi
45.442	Staklarski radovi
45.450	Ostali završni radovi
50.101	Trgovina motornih vozila na veliko
50.102	Trgovina motornih vozila na malo

50.103	Posredovanje u trgovini motornim vozilima
50.301	Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko
50.302	Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo
50.303	Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila
50.401	Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko
50.402	Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo
50.403	Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom
51.120	Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama
51.130	Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom
51.180	Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.
51.190	Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
51.310	Trgovina na veliko voćem i povrćem
51.320	Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
51.330	Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
51.340	Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima
51.350	Trgovina na veliko duhanskim proizvodima
51.360	Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima
51.370	Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
51.380	Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce
51.390	Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom
51.410	Trgovina na veliko tekstilom
51.421	Trgovina na veliko odjećom
51.422	Trgovina na veliko obućom
51.430	Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima
51.440	Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje
51.450	Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
51.470	Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju
51.531	Trgovina na veliko drvetom
51.532	Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
51.540	Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje
51.550	Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
51.560	Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
51.570	Trgovina na veliko otpacima i ostacima
51.810	Trgovina na veliko alatnim mašinama
51.820	Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo
51.830	Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje
51.840	Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom
51.850	Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
51.900	Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun
52.110	Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda
52.120	Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama
52.270	Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama
52.330	Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima
52.410	Trgovina na malo tekstilom
52.420	Trgovina na malo odjevnim predmetima
52.430	Trgovina na malo obućom i predmetima od kože
52.441	Trgovina na malo namještajem
52.442	Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n.
52.450	Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima
52.460	Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom
52.481	Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima
52.483	Trgovina na malo sportskom opremom
55.101	Hoteli i moteli s restoranom
55.300	Restorani
55.401	Barovi
55.510	Kantine
60.230	Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju
60.240	Prijevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju
63.120	Skladištenje robe

63.400	Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju
70.110	Stvaranje novih nekretnina za prodaju
70.120	Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun
70.200	Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun
71.100	Iznajmljivanje automobila
71.340	Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n.
74.130	Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
74.402	Ostale usluge reklame i propagande

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu

- Spoljna trgovina prehrambenim proizvodima u okviru registrovane djelatnosti,
- Spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru registrovane djelatnosti,
- Usluge u spoljnotrgovinskom prometu, i to:
- Usluge međunarodnog transporta robe i putnika,
- Međunarodna špedicija,
- Skladištenje,
- Agencijske usluge u transportu,
- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga.

PODRUŽNICE SUBJEKTA UPISA

Naziv: FAMOS HOLDING d.d. Sarajevo-Poslovna jedinica Plan, finansije i kontroling
 Poreski podbroj: 1-11602-01
 Sjedište: ul. Envera Šehovića broj 54, Sarajevo, opština: Sarajevo-Novo Sarajevo

Образложење

Postupajući po prijavi predlagatelja FAMOS d.d. Sarajevo od 27.06.2008. godine, Sud je ocijenio da su ispunjeni zakonski uslovi propisani članom 33 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Službene novine FBiH", broj 27/05 i 68/05), te je stoga donio odluku kao u dispozitivu Rješenja.



Sudija

Amiza Aganović

Pravni lijek:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba u roku od osam (8) dana od dana prijema Rješenja. Žalba se izjavljuje Kantonalnom sudu u Sarajevu, a podnosi se putem ovog suda.

Broj: 065-0-Reg-08-002195, datum: 16.2.2009.godine

Strana 4 / 4

Prilog 1.

SARIC

- cap. Pipid, Vesic
Alimovic

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Vlada



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Government

Broj: 02-05-16411-31/10
Sarajevo, 16.06.2010. godine


Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO			
20 097		19	1477
28.06.2010.			944

Na osnovu člana 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službene novine FBiH", broj 4/09), čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03 – Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 56. sjednici održanoj **16.06.2010.** godine, donijela je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Zadužuje se Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo da privatizaciju državnog kapitala u vrijednosti od 5.828.204,00 KM, što čini 56,25% od ukupnog kapitala društva "FAMOS HOLDING" d.d. Sarajevo, ul. Put Famosa br. 38. izvrši metodom neposredne pogodbe u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/05).
2. U postupku prodaje, zajedno sa Komisijom, učestvovat će predstavnik nadležnog Ministarstva Vlade Kantona Sarajevo i predstavnik društva "FAMOS HOLDING", bez prava odlučivanja.
3. Prije proglašenja pobjednika, Komisija je dužna zatražiti konačan stav Vlade i pismenu saglasnost direktora Agencije.
4. Po okončanju pregovora sa potencijalnim ponuđačima, Komisija Agencije je dužna podnijeti izvještaj direktoru, Upravnom i Nadzornom odboru Agencije.

PREMIJER
Besim Mehmedić



Dostaviti:

1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo
2. Premijer Vlade Kantona Sarajevo
3. Ministarstvo privrede
- ④ Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo
5. Evidencija
6. Arhiva



web: <http://vlada.ks.gov.ba>
e-mail: premijer@ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



Na osnovu Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službene novine FBiH", br. 27/97; 8/99; 32/99; 36/00; 45/00, 54/00; 61/01; 27/02; 33/02, 28/04. 44/04, 42/06 i 4/09), člana 3. i 7. Pravilnika o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe ("Službene novine FBiH", br. 75/05), Zaključka Vlade Kantona Sarajevo 02-05-16411-31/10 od 16.06.2010. godine i odobrenja direktora Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo broj: 21-04/7-19-1477-943 od 29.06.2010. godine, objavljuje se,

JAVNI POZIV
za prodaju 56,25% državnog kapitala društva "FAMOS" d.d. za upravljanje i finansiranje preduzeća, proizvodnju, trgovinu i usluge Sarajevo, metodom neposredne pogodbe

NAZIV PREDUZEĆA: "FAMOS" d.d. za upravljanje i finansiranje preduzeća, proizvodnju, trgovinu i usluge Sarajevo
 ADRESA: Sarajevo, ul. Put Famosa br. 38
 DJELATNOST: Mehanička obrada metalnih dijelova, proizvodnja metalnih dijelova za građevinarstvo i usluge, izrada alata, proizvodnja dijelova za motorna vozila, trgovina i usluge.
 UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH: 35
 PRAVNI STATUS: dioničko društvo
 VLASNIŠTVO: - 56,25% državno vlasništvo
 - 43,75% dioničko vlasništvo
 PEDMET PRODAJE: 56,25% državnog kapitala u iznosu od 5.828.204,00 KM utvrđenog na dan 01.01.2008. godine

FINANSIJSKI POKAZATELJI:

Elementi /godine	2006.	2007.	2008.	2009.
Ukupni prihodi	722.033,00	1.462.506,00	756.872,00	691.626,00
Ukupni rashodi	938.590,00	3.802.611,00	883.213,00	798.585,00
Dobitak / - gubitak	- 216.587,00	- 2.340.10500	- 126.341,00	- 106.959,00

Pravo učešća imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službene novine FBiH", br. 27/97; 8/99; 32/99; 36/00; 45/00, 54/00; 61/01; 27/02; 33/02, 28/04. 44/04, 42/06 i 4/09), a na osnovu:

- uplate depozita u iznosu od **100.000,00 KM** koji uplaćuju na račun Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo: KAPSA RN-DEPOZITI AUK.TEND., Hamida Dizdara br. 1, broj: 1410010008859369 kod Bosna Bank International d.d. Sarajevo (Ponudač može umjesto depozita dostaviti bankovnu garanciju na iznos depozita, koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo sa rokom važenja najmanje 180 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda) i
- uplate nepovratne naknade u iznosu od **2.000,00 KM** na račun Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, Hamida Dizdara br. 1, broj: 1410010008849378 kod Bosna Bank International d.d. Sarajevo, do datuma definiranog kao krajnji rok za podnošenje ponuda

Ponude se dostavljaju do **02.08.2010. godine do 16:00 sati** po srednjoevropskom vremenu Komisiji za neposrednu pogodbu putem pošte ili lično na adresu: Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo, ul. Hamida Dizdara br. 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ponude se podnose u zapečaćenoj kovrti sa naznakom: Ponuda za kupovinu državnog kapitala preduzeća "FAMOS" d.d. Sarajevo. Ponude dostavljene preporučenom poštom smatrat će se valjanim ukoliko je datum otpreme preporučene pošte u skladu sa krajnjim rokom za podnošenje ponuda.

Otvaranje ponuda i utvrđivanje formalne ispravnosti, u prisustvu svih ponuđača, održat će se **09.08.2010. godine u 10.00. sati** u prostorijama Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, ul. Hamida Dizdara br. 1/IV

Na pismeni zahtjev Komisiji za neposrednu pogodbu mogu se dobiti sve informacije o predmetu prodaje (Kratki profil preduzeća, Pravila neposredne pogodbe, Obrazac za ponudu, Izjava o povjerljivosti, Izjava u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća i Nacrt ugovora o kupoprodaji kapitala). Navedena dokumentacija nalazi se i na web stranici, www.apf.com.ba, www.kapsa.ba

Dozvoljen je direktan kontakt sa preduzećem, nakon potpisivanja izjave o povjerljivosti kod Komisije za neposrednu pogodbu. Ponuđaču će se na njegov zahtjev izdati dozvola za posjetu preduzeću radi uvida i analize dokumentacije.

Ponuđači koji nastupaju u tuđe ime moraju imenovati stranu koju zastupaju i priložiti propisno ovjerenu punomoć sa tačno preciziranim obimom ovlaštenja.

Za sve ostale informacije ponuđači se mogu obratiti Kantonalnoj agenciji za privatizaciju Sarajevo, kontakt osobe: Svetislav Kuljanin i Emina Kelić, tel. 387 33 560 - 030, fax: 387 33 560 - 035, e-mail: kapsa@bih.net.ba

Opis	2009.	2010.	2011.
Ukupni prihodi	212.731,00	1.174.950,00	706.871,00
Ukupni troškovi	100.000,00	1.000.000,00	500.000,00
Dobitak	112.731,00	174.950,00	206.871,00

Novo osnove društvo nastaje i ostvaruje prava i obaveze kao i ostalo na temelju 12. člana o privatizaciji preduzeća (Zakon o privatizaciji FBiH) br. 21/97, 8/98, 12/98, 36/00, 45/00, 54/00, 61/00, 27/02, 30/02, 21/04, 14/04, 41/04, 4/05, 6. i 7. izmjena.

Ukupna vrijednost imovine KM 100.000,00 KM koji odgovara na račun Kapitalnog opsega za privatizaciju preduzeća KAPSA - RN-DIPOZITI AJUK IZNO Hamida Dizdara br. 1, ul. Hamida Dizdara Sarajevo, d.o.o. Sarajevo (Prijemnik može biti depozit u ime Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, koja mora biti bezuslovna, depozitna i potpisati je direktor Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo sa nakom važećom ovlaštenom punomoć od Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo).

Ukupna vrijednost imovine u iznosu od 2.000,00 KM na račun Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, Hamida Dizdara br. 1, broj: 2410011/08449378 koji odgovara na račun Kapitalnog opsega za privatizaciju preduzeća KAPSA - RN-DIPOZITI AJUK IZNO Hamida Dizdara br. 1, ul. Hamida Dizdara Sarajevo, d.o.o. Sarajevo (Prijemnik može biti depozit u ime Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, koja mora biti bezuslovna, depozitna i potpisati je direktor Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo sa nakom važećom ovlaštenom punomoć od Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo).

Ponuda se dostavlja do 02.08.2010. godine do 16:00 sati na adresi: Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo, ul. Hamida Dizdara br. 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom: Ponuda za neposrednu pogodbu preduzeća "AJUK IZNO" d.o.o. Sarajevo. Pomoćna dokumentacija priložena koverti se ne vraća. Koverta se otvara u prisustvu svih zainteresovanih ponuđača u skladu sa Nacrtom ugovora o kupoprodaji kapitala.



Broj: 21-04/7-19-1477-948
Sarajevo, 09.08.2010. godine

Z A P I S N I K
o otvaranju ponuda i utvrđivanju formalne ispravnosti ponuda po Javnom pozivu za prodaju 56,25% državnog kapitala društva „FAMOS“ d.d., metodom neposredne pogodbe

Zapisnik je sastavljen dana 09.08.2010. godine po predmetu: prodaja državnog kapitala preduzeća „FAMOS“ d.d. Sarajevo u iznosu od 5.828.204,00 KM što predstavlja 56,25% od ukupnog kapitala u preduzeću, utvrđen sa stanjem na dan 01.01.2008. godine.

Komisija za neposrednu pogodbu imenovana od strane direktora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, Rješenjem broj: 21-04/7-19-1477-937 od 22.03.2010. godine u sastavu:

1. Svetislav Kuljanin, predsjednika Komisije
 2. Mithat Sarić, član Komisije
 3. Emina Kelić, član Komisije
- započela je sa radom u 10.00. sati.

Otvaranju ponuda prisustvovao je predstavnik Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, gosp. Senad Nović, koji je prije nastavka rada Komisije potpisao Izjavu o čuvanju tajnosti informacija sa ove neposredne pogodbe, te opunomoćenik ponuđača, advokat Asim Crnalić. Predstavnik preduzeća „FAMOS“ d.d. Sarajevo nije prisustvovao otvaranju ponuda, iako je uredno obavješten Pozivom broj: 21-04/7-19-1477-946 od 03.08.2010. godine.

Po Javnom pozivu za prodaju 56,25% državnog kapitala preduzeća „FAMOS“ d.d., metodom neposredne pogodbe, pristigla je jedna ponuda.

Komisija je pristupila otvaranju ponude i utvrdila da je ponuda dostavljena od strane ponuđača: Ortačka grupa Salih Lemeš iz Sarajeva i „DTS – ŠPED“ d.o.o. Sarajevo po Ugovoru o ortakluku od 02.08.2010. godine.

Nakon utvrđivanja identita ponuđača, Komisija je pristupila utvrđivanju formalne ispravnosti ponude, u skladu sa članom 9. stav 2. Pravilnika o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe („Službene novine FBiH“, broj: 75/05) i konstatovala slijedeće:

1. ponuda je dostavljena u roku utvrđenim Javnim pozivom ;
2. ponuđač je izvršio uplatu naknade za učešće u iznosu od 2.000,00 KM, što je potvrđeno Izvodom KAP-a broj: 45 od 02.08.2010. godine, te depozita u iznosu od 100.000,00 KM, što je potvrđeno Izvodom KAP-a broj: 12 od 02.08.2010. godine;
3. ponuđač je dostavio ostalu dokumentaciju u skladu sa Javnim pozivom, kako slijedi:
- Punomoć advokatu Asimu Crnaliću, od 02.08.2010. godine



Hamida Dizdara 1, 71000 Sarajevo;
Telefon: (+387 33) 56 00 30; Fax: 56 00 35
WEB: www.kapsa.ba; E-mail: kapsa@bih.net.ba
Transakcijski racun: 1410010008849378
Identifikacioni broj: 4200286290004
Porezni broj: 01076255

[Handwritten signature]

- Ponuda (Prilog 1. - Plan investiranja, Prilog 2. - Plan zapošljavanja, Prilog 3. - Poslovni plan, Prilog 4. - Kvalitet ponuđača sa Pismom namjere, Prilog 5. - Katalozi, certifikati, promotivni materijal i dr.)
- Uplatnice naknade i depozita
- Ovjerena kopija lične karte Lemeš Saliha
- Rješenje o registraciji „DTS – ŠPED“ d.o.o. Sarajevo
- Ugovor o ortakluku od 02.08.2010. godine
- Bilans stanja i uspjeha „DTS – ŠPED“ d.o.o. Sarajevo za 2008., 2009. i sa stanjem na dan 30.06.2010. godine
- Rješenje o registraciji i Bilansi stanja i uspjeha za 2008., 2009. i sa stanjem na dan 30.06.2010. godine društva „ALTERNATIVA“ d.o.o. Sarajevo
- Izjave Saliha Lemeša i društva „DTS – ŠPED“ d.o.o. Sarajevo u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji
- Izjavu ortaka da će zadržati postojeću djelatnost društva
- Uvjerjenje Porezne uprave Ilidža kojim se potvrđuje da Salih Lemeš nije evidentiran kao porezni obveznik, a da njegovo preduzeće „ALTERNATIVA“ d.o.o. Sarajevo nema neizmirenih obaveza po ovom osnovu
- Uvjerjenje Porezne uprave Novo Sarajevo da preduzeće „DTS – ŠPED“ d.o.o. Sarajevo nema neizmirenih obaveza po ovom osnovu
- Uvjerjenje Porezne uprave Ilidža da preduzeće „ALTERNATIVA“ d.o.o. Sarajevo nema neizmirenih obaveza po osnovu prijavljenih direktnih poreza
- Uvjerjenje Uprave za indirektno oporezivanje da „DTS – ŠPED“ d.o.o. Sarajevo nema dospjelih, a neizmirenih obaveza po osnovu indirektnih poreza
- Uvjerjenje Uprave za indirektno oporezivanje da „ALTERNATIVA“ d.o.o. Sarajevo nema dospjelih, a neizmirenih obaveza po osnovu indirektnih poreza
- Uvjerjenje Kantonalnog suda u Sarajevu da protiv Saliha Lemeša nije potvrđena optužnica
- Uvjerjenje Kantonalnog suda u Sarajevu da protiv Adisa Borovca nije potvrđena optužnica
- Uvjerjenje Općinskog suda u Sarajevu da prema Lemeš Salihi ne postoji dug u Registru novčanih kazni
- Uvjerjenje Općinskog suda u Sarajevu da prema Adisu Borovcu ne postoji dug u Registru novčanih kazni
- Obavještenja o razvrstavanju pravnog lica prema djelatnosti „DTS – ŠPED“ d.o.o. Sarajevo i „ALTERNATIVA“ d.o.o. Sarajevo
- Potvrda Federalnog zavoda PIO da „DTS – ŠPED“ d.o.o. Sarajevo vrši uplate doprinosa za PIO
- Potvrda Federalnog zavoda PIO da „ALTERNATIVA“ d.o.o. Sarajevo vrši uplate doprinosa za PIO
- Potvrda Zavoda zdravstvenog osiguranja da „DTS – ŠPED“ d.o.o. Sarajevo vrši uplate doprinosa za Zdravstveno osiguranje
- Potvrda Zavoda zdravstvenog osiguranja da „ALTERNATIVA“ d.o.o. Sarajevo vrši uplate doprinosa za Zdravstveno osiguranje
- Uvjerjenje Općinskog suda u Sarajevu da na pravnim licem „DTS – ŠPED“ d.o.o. Sarajevo nije otvoren postupak stečaja niti likvidacije
- Uvjerjenje Općinskog suda u Sarajevu da na pravnim licem „ALTERNATIVA“ d.o.o.


Saliha Lemeš
K. Borovca




- Sarajevo nije otvoren postupak stečaja niti likvidacije
- Uvjerenje Općinskog suda u Sarajevu da prema pravnom licu „DTS – ŠPED“ d.o.o. Sarajevo ne postoji dug u Registru novčanih kazni i nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti
 - Uvjerenje Općinskog suda u Sarajevu da prema pravnom licu „ALTERNATIVA“ d.o.o. Sarajevo ne postoji dug u Registru novčanih kazni i nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti

Na osnovu gore iznesenog, Komisija je utvrdila da je ponuda dostavljena od strane ponuđača Ortačke grupe Salih Lemeš iz Sarajeva i „DTS – ŠPED“ d.o.o. Sarajevo, formalno ispravna i da se sa ponuđačem može stupiti u pregovore, koji su zakazani za 24.08.2010. godine u prostorijama Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo sa početkom u 10.00 sati.

Komisija ja završila sa radom u 10.45. sati.

KOMISIJA:

Ponuđač:

Asim Crnalić
po punomoći Ortačke grupe Salih Lemeš iz Sarajeva i „DTS – ŠPED“ d.o.o. Sarajevo

1. Svetislav Kuljanin, predsjednik Komisije

2. Mithat Sarić, član Komisije

3. Emina Kelić, član Komisije




Broj: 21-04/7-19-1477- 947
Sarajevo, 09.08.2010. godine

IZJAVA O ČUVANJU TAJNOSTI INFORMACIJA

Izjavljujem pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, da ću podatke i informacije do kojih dođem u postupku pregovara za prodaju državnog kapitala putem neposredne pogodbe preduzeća „**FAMOS**” d.d. Sarajevo, sa sjedištem u ul. Put Famosa br. 38 Sarajevo, čuvati u tajnosti i neću ih otkrivati do donošenja odluke o proglašenju pobjednika.

Ime i prezime:

SENAD NOVIĆ

IZJAVU DAO:

Senad Nović

Predstavnik:

MINISTARSTVO PRIVREDE

broj lične karte:

03BMA 2087

izdat/e od:

MUP KS SARAJEVO - STARI GRAD



Hamida Dizdara 1, 71000 Sarajevo;
Telefon: (+387 33) 56 00 30; Fax: 56 00 35
WEB: www.kapsa.ba; E-mail: kapsa@bih.net.ba
Transakcijski račun: 1410010008849378
Identifikacioni broj: 4200286290004
Porezni broj: 01076255

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Kantonalna agencija za privatizaciju
UPRAVNI ODBOR

Broj: 21-01-19-138/10
Sarajevo, 23.08.2010. godine

Na osnovu člana 10. Zakona o Kantonalnoj agenciji za privatizaciju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 6/97 i 7/00) i člana 15. Statuta Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 19/00), Upravni odbor Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, na 9. redovnoj sjednici, održanoj 23.08.2010. godine, donio je sljedeći

ZAKLJUČAK


- ✓ 1. Usvaja se Izvještaj Komisije za Neposrednu pogodbu Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, imenovane Rješenjem direktora kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo broj: 21-04/7-19-1477-937 od 22.03.2010. godine o provedenoj Neposrednoj pogodbi za prodaju 56,25% državnog kapitala preduzeća „Famos“ d.d. Sarajevo.
- ✓ 2. Daje se saglasnost o prihvatanju ponude ortačke grupe: Fizičko lice Salih Lemeš iz Sarajevo i preduzeća „DTS-ŠPED“ d.o.o.Sarajevo za kupovinu 56,25% državnog kapitala preduzeća „FAMOS“ d.d. Sarajevo u skladu sa konačnom ponudom ortaka od 17.08.2010. godine.
- ③ 3. U skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-16411-31/10 od 16.06.2010. godine, zatražiti pismenu saglasnost od Vlade Kantona Sarajevo u vezi ovog pitanja.

Dostaviti:

- Kantonalnoj agenciji za privatizaciju
- a/a

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**

Mr. Čengić Enes, dipl. el. ing.



15.09.2010.

Redni broj	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Redni broj
21 04/2	19	1477	957

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Vlada



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Government

original 9/9
Prilog 4. ✓

Broj: 02-05-21971-9/10
Sarajevo, 08.09.2010. godine

Na osnovu člana 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03 – Prečišćeni tekst) i člana 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službene novine Federacije BiH", broj 4/09), Vlada Kantona Sarajevo na 66. sjednici održanoj 08.09.2010. godine, donijela je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvještaj Komisije za neposrednu pogodbu prodaje 56,25% državnog kapitala preduzeća "FAMOS" d.d. Sarajevo.
2. Daje se saglasnost za prodaju 56,25% državnog kapitala preduzeća "FAMOS" d.d. Sarajevo, ortračkoj grupi SALIH LEMEŠ, Ilidža i "DTS - ŠPED" d.o.o. Sarajevo.
3. Zadužuje se Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo da u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/05) nastavi dalje aktivnosti u vezi sa prodajom državnog kapitala preduzeća "FAMOS" d.d. Sarajevo.
4. Zadužuje se Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo da prije potpisivanja nacrta ugovora isti dostavi Vladi Kantona Sarajevo saglasnost.



PREMIJER

Besim Mehmedić

Dostaviti:

1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo
2. Premijer Vlade Kantona Sarajevo
3. Ministarstvo privrede
4. Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo
5. Evidencija
6. Arhiva



web: <http://vlada.ks.gov.ba>
e-mail: premijer@ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



Prilog 6.

12-10-2010

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Vlada



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Government

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO

Broj: 02-05-23757-18/10
Sarajevo, 11.10.2010. godine

Broj	Prečišćeni tekst	Rečni broj	Broj priloga
21	04/7	19	1477-961

Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03 – Prečišćeni tekst) Vlada Kantona Sarajevo, na 67. sjednici održanoj **11.10.2010. godine**, donijela je sljedeći

ZAKLJUČAK


- Zadužuje se Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo da u članu 2. Nacrta ugovora o kupoprodaji 56,25% državnog kapitala preduzeća "FAMOS" d.d. Sarajevo ugradi odredbu kojom kupac prihvata prava i obaveze nastale do dana zaključenja ugovora, uključujući skrivene nedostatke predmeta prodaje.



PREMIJER
Besim Mehmedić

Dostaviti:

1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo
2. Premijer Kantona Sarajevo
3. Ministarstvo privrede
4. Kantonalna agencija za privatizaciju
5. Evidencija
6. Arhiva



web: <http://vlada.ks.gov.ba>
e-mail: premijer@ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



Prilog 7.
12-10-2010

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Vlada



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Government

Broj: 02-05-23757-18.1/10
Sarajevo, 11.10.2010. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
12.10.2010.

21 04/7 19 1477-962

Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03 – Pročišćeni tekst) Vlada Kantona Sarajevo, na 67. sjednici održanoj **11.10.2010. godine**, donijela je

ZAKLJUČAK

o izmjeni Zaključka broj:02-05-21971-9/10 od 08.09.2010. godine

Tačka 4. Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-21971-9/10 od 08.09.2010. godine mijenja se i glasi: "Zadužuje se Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo da, prije potpisivanja ugovora, isti dostavi Vladi Kantona Sarajevo na uvid".



PREMIJER

Bešim Mehmedić

Dostaviti:

1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo
2. Premijer Kantona Sarajevo
3. Ministarstvo privrede
4. Kantonalna agencija za privatizaciju
5. Evidencija
6. Arhiva



web: <http://vlada.ks.gov.ba>
e-mail: premijer@ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1





Prilog 5.

✓

Broj: 21-04/7-19-1477-954-2
Sarajevo: 13.09.2010. godine

OGLASNA Tabela
13.09.2010.g.

Na osnovu člana 11. stav 2. Pravilnika o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe ("Službene novine FBiH", br. 75/05), Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-21971-9/10 od 08.09.2010. godine, Zaključka Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo broj: 21-01-19-138/10 od 23.08.2010. godine i saglasnosti direktora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo - Zapisnik broj: 21-04/7-19-1477-954-1 od 13.09.2010. godine, Komisija za Neposrednu pogodbu imenovana Rješenjem broj: 21-04/7-19-1477-937 od 22.03.2010. godine u sastavu: Svetislav Kuljanin, predsjednik Komisije, Mithat Sarić, član Komisije i Maida Tirić, zamjenik člana Komisije (u daljem tekstu: Komisija) je dana 13.09.2010. godine donijela

ODLUKU

o izboru najpovoljnije ponude po Neposrednoj pogodbi za prodaju 56,25% državnog kapitala preduzeća "FAMOS" d.d. Sarajevo

Na Neposrednoj pogodbi za prodaju predmeta: državni kapital preduzeća „FAMOS“ d.d. Sarajevo u iznosu od 5.828.204,00 KM što predstavlja 56,25% državnog kapitala, utvrđen sa stanjem na dan 01.01.2008. godine, Komisija proglašava za pobjednika ponudu ponuđača, Ortačka grupa: Salih Lemeš, ul. Banjska br. 18, Ilidža, JMBG: 2410961174148 i „DTS-ŠPED“ d.o.o., ul. Malta br. 23 Sarajevo, po Ugovoru o ortakluku broj: 77528 od 02.08.2010. godine, ovjerenom u Općini Ilidža.

Obrazloženje

Javni poziv za neposrednu pogodbu objavljen je u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na Web stranicama www.apf.gov.ba i www.kapsa.ba, dana 01.07.2010. godine sa svim potrebnim podacima o predmetu prodaje, kriterijima za vrednovanje ponuda i osnovnim podacima o proceduri za učešće na neposrednoj pogodbi.

Ovlašteno lice u Kantonalnoj agenciji za privatizaciju Sarajevo je, po Javnom pozivu za neposrednu pogodbu za prodaju 56,25% državnog kapitala preduzeća „FAMOS“ d.d. Sarajevo, u roku utvrđenom u javnom pozivu zaprimilo jednu prijavu i to:

Prijavu Ortačke grupe: Salih Lemeš, ul. Banjska br. 18, Ilidža i „DTS-ŠPED“ d.o.o., ul. Malta br. 23 Sarajevo, koju je Komisija preuzela dana 09.08.2010. godine i konstatovala Zapisnikom broj: 21-04/7-19-1477-948 od 09.08.2010. godine, da je ponuda dostavljena od Ortačke grupe formalno ispravna i da se sa ponuđačem može stupiti u pregovore.

U nastavku pregovora, Zapisnik broj: 21-04/7-19-1477-951 od 16.08.2010. godine i Zapisnik broj 21-04/7-19-1477-952 od 17.08.2010. godine ortačka grupa putem opunomoćenika je dala svoju konačnu ponudu i to:

1. Kupovna cijena : 800.001,00 KM

2. Investicijska ulaganja: 1.000.000,00 KM

Ponuđač se obavezao, u skladu sa Planom investiranja, da će u periodu od 3 godine izvršiti slijedeća investiranja u objekte i opremu:

	1. godina	2. godina	3. godine	UKUPNO
Investiranje u rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata	200.000,00	200.000,00	300.000,00	700.000,00
Investiranje u reparaciju postojeće i nabavku nove opreme	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
UKUPNO:	300.000,00	300.000,00	400.000,00	1.000.000,00

Osim ulaganja u restrukturiranje ponuđači planiraju proširiti djelatnost: izgradnja skladišnih prostora za potrebe preduzeća i drugih privrednih subjekata sa lokaliteta industrijske zone. Investiranje u razvoj proizvodnje pratećih proizvoda komunalne opreme (kontajneri i hajfiš). Jedan od dugoročnih ciljeva je osvajanje proizvodnje vozila za specijalne namjene za komunalnu djelatnost, vatrogasna vozila, dostava vozila i hladnjače.

3. Plan zapošljavanja

Ponuđač se obavezao, u skladu sa Planom zapošljavanja, da će:

- zadržati sve postojeće uposlene radnike;
- da će u saradnji sa Skupštinom, Nadzornim odborom i Upravom društva „FAMOS“ d.d. Sarajevo, poduzeti sve aktivnosti kako bi sve osnovane obaveze bile izmirene u skladu sa zakonskim propisima. Ove obaveze bi bile izmirene u roku od 2 godine i to: 50% tokom prve i 50% tokom druge godine poslovanja od momenta privatizacije;
- da će u periodu od 3 godine uposliti novih 19 radnika prema slijedećoj dinamici:

1. godina	2. godina	3. godina	UKUPNO
5	6	8	19

4. Poslovni plan

Realizacija Poslovnog plana za naredne 3 godine zasnovanog na Planu investiranja i Planu zapošljavanja, uključujući predviđanja za Bilanse stanja i uspjeha, korištenje navedenih izvora finansijskih sredstava, kao i način i rokove izmirenja obaveza prema radnicima

5. Kvalitet ponuđača

Ponuđač je dokazao kroz razrađeni plan investiranja, Plan zapošljavanja i Poslovni plan, kao i pisma namjere i reference ponuđača (finansijski izvještaji, izvještaj revizora, poslovno iskustvo i dr.).

6. Zadržavanje ekološki dozvoljene djelatnosti koja ne ugrađava vodozaštitnu zonu

Ponuđač je dostavio Izjavu od 02.08.2010. godine ovjerenu u Službi za opću upravu Općine Ilidža broj 75518.

Na osnovu iznesenog i dobijenih saglasnosti od Vlade Kantona Sarajevo, Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo i direktora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, Komisija je ponudu Ortačke grupe proglasila za pobjednika i odlučila kao u dispozitivu ove Odluke.

Ponuđač je dužan, prije zaključenja kupoprodajnog ugovora dostaviti безусловnu garanciju poslovne banke koja je prihvatljiva za Kantonalnu agenciju za privatizaciju Sarajevo, da će poslovna banka, ukoliko kupac ne izvrši ponudom i ugovorom predviđeno investiranje, zadržavanje preuzetih radnika, upošljavanje novih radnika, kao i ostale ugovorne obaveze, platiti Kantonalnoj agenciji za privatizaciju Sarajevo najmanje 35% od ukupne vrijednosti predviđene investicije.

U ugovoru o kupoprodaji državnog kapitala će biti ugrađena klauzula kojom se kupcu zabranjuje davanje založnih prava (hipoteke) na nekretnine, prodaju nekretnina i kupljenih dionica preduzeća dok traju rokovi za ispunjenje svih ugovornih obaveza. Također će kupcu ugovorom biti zabranjeno da dokapitalizacijom izvršava ugovorne obaveze dok traju rokovi za ispunjenje svih ugovornih obaveza.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se uložiti žalba u roku od 15 (petanaest) dana od dana prijema iste, Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo putem Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo.


Dostaviti:

- Ortačkoj grupi

Opunomoćenik Advokat Asim Crnalić,
Branilaca Sarajeva 20, 71000

Sarajevo

- a/a KAPSA



KOMISIJA:

1. Svetislav Kuljanin, predsjednik Komisije

2. Mithat Sarić, član Komisije

3. Maida Tirić, zamjenik člana Komisije

Prilog 4. ✓

UGOVOR
o kupoprodaji 56,25% državnog kapitala preduzeća „FAMOS“ d.d. Sarajevo

Broj ugovora	Šifra prodaje	Šifra kantona
21-04/7-19-1477-963/NP	NP	09

Zaključen dana 20.10.2010. godine u Sarajevu, između:

1. Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo sa sjedištem u Sarajevu, ul. Hamida Dizdara br.1, (u daljem tekstu: Prodavac), koju zastupa direktor Nazmija Pipić, i
2. Ortačke grupe: Salih Lemeš, ul. Banjska br. 18, Ilidža, JMBG: 2410961174148 i „DTS – ŠPED“ d.o.o., ul. Malta br. 23, Sarajevo, po Ugovoru o ortakluku broj 77528 od 02.08.2010. godine ovjerenom u Općini Ilidža i Aneksu ugovora o ortakluku br.1 broj 126656 od 20.10.2010. godine ovjerenom u Općini Ilidža, koju zastupa advokat Asim Crnalić iz Sarajeva, ul. Branilaca Sarajeva 20, (u daljem tekstu: Kupac)

Član 1.

Predmet kupoprodaje ovog ugovora je kupovina dionica državnog kapitala preduzeća "FAMOS" d.d. Sarajevo – Hrasnica, ul. Put Famosa 38, registrirano Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 065-0-Reg-08-002195 od 16.02.2009.godine u vrijednosti od 5.828.204,00 KM (Slovima: petmilionaosamstodvadesetosamhiljadadvijestotinečetirikonvertibilnemarka), što je 56,25% od ukupnog kapitala.

Predmet prodaje je objavljen Javnim pozivom za prodaju putem neposredne pogodbe, na Internetu i u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 01.07.2010. godine, a na osnovu usvojenog Programa privatizacije i Početnog bilansa preduzeća utvrđenog sa stanjem na dan 01.01.2008. godine.

Član 2.

Kupac je prethodno upoznat sa svim pravima i obavezama preduzeća iskazanim u usvojenom Programu privatizacije i Početnom bilansu, i prihvata prava i obaveze preduzeća nastale do dana zaključenja ugovora, uključujući i skrivene nedostatke predmeta prodaje.

Član 3.

Za predmet kupoprodaje iz člana 1. ovog ugovora Kupac je ponudio i obavezan je platiti kupoprodajnu cijenu u iznosu od 800.001,00 KM (slovima: osamstohiljadajednakonvertibilnemarka) na račun: KAPSA RAČUN – CIJELA PREDUZEĆA I UDJELI, ul. Hamida Dizdara br. 1, broj: 1410010008853355 koji se vodi kod Bosna Bank International d.d. Sarajevo, u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaključenja ovog Ugovora.

U slučaju neispunjenja ugovorne obaveze iz predhodnog stava u utvrđenom roku i iznosu, Prodavac će jednostrano raskinuti ugovor i zadržati sve do tada uplaćene iznose, po svim osnovama.

Član 4.

Shodno prihvaćenim uslovima neposredne pogodbe, Kupac je obavezan ispuniti i sljedeće:

4.1. a) Zadržati u radnom odnosu postojećih **35** (tridesetpet) uposlenih radnika preduzeća najmanje 3 (tri) godine od dana zaključenja Ugovora;

U slučaju prestanka radnog odnosa radnika u skladu sa zakonom, Kupac je dužan izmiriti sve zakonom propisane obaveze zaključno sa danom prestanka radnog odnosa;

b) Izvršiti prijem i upošljavanje **19** novih radnika u roku od 3 (tri) godine od dana zaključenja ugovora, i to:

- u prvoj godini 5 radnika,
- u drugoj godini 6 radnika i
- u trećoj godini 8 radnika.

4.2. Izvršiti direktna investiciona ulaganja u preduzeće koja se neće finansirati iz tekućeg poslovanja "FAMOS" d.d. Sarajevo u ukupnom iznosu od **1.000.000,00** KM (slovima: jedanmilionkonvertibilnihmaraka), u skladu s Planom investiranja u objekte i opremu u roku od 3 (tri) godine od dana zaključenja ugovora, i to:

	1. godina	2. godina	3. godine
Investiranje u rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata	200.000,00	200.000,00	300.000,00
Investiranje u reparaciju postojeće i nabavku nove opreme	100.000,00	100.000,00	100.000,00
UKUPNO:	300.000,00	300.000,00	400.000,00

Kupac je prije potpisivanja kupoprodajnog ugovora dostavio безусловnu garanciju poslovne banke koja je prihvatljiva za Kantonalnu agenciju za privatizaciju Sarajevo, da će poslovna banka, ukoliko kupac ne izvrši ponudom i ugovorom predviđeno investiranje, zadržavanje preuzetih radnika, upošljavanje novih radnika, kao i ostale ugovorne obaveze, platiti Kantonalnoj agenciji za privatizaciju Sarajevo najmanje 35% od ukupne vrijednosti predviđene investicije.

Član 5.

Zabranjuje se Kupcu davanje hipoteke i prodaja nekretnina, kao i prodaja kupljenih dionica preduzeća dok traju rokovi za ispunjenje svih ugovornih obaveza.

Zabranjuje se Kupcu da u preduzeću dokapitalizacijom izvršava ugovorne obaveze dok traju rokovi za ispunjenje svih ugovornih obaveza.

Član 6.

U slučaju neispunjenja ugovornih obaveza iz člana 4. ili kršenja zabrana iz člana 5. ovog Ugovora od strane Kupca, Prodavac će zadržati sve uplaćene iznose, pokrenuti postupak za raskid Ugovora, aktivirati bankovnu garanciju i pokrenuti postupak za naknadu štete po općim propisima.

Član 7.

Kupac se obavezuje da će Prodavca blagovremeno, Izvještajem obavještavati o ispunjenju obaveza iz ovog ugovora, a Prodavac zadržava pravo kontrole provođenja ovog ugovora i preduzimanja potrebnih radnji u skladu sa zakonom, Pravilnikom o obavljanju kontrole izvršenja

obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, br. 52/09) i ovim ugovorom.

Član 8.

PO uplati kupoprodajne cijene iz člana 3. ovog ugovora, te nakon donošenja zaključka Upravnog odbora Prodavca o usvajanju Izvještaja o izvršenoj privatizaciji, Prodavac će Kupcu, u roku od 8 dana, izdati Rješenje o odobrenju upisa izvršene privatizacije u Sudski registar.

Član 9.

Preduzeće se nalazi u vodozaštitnoj zoni, te je Kupac dužan pridržavati se propisa iz te oblasti.

Član 10.

Ovaj ugovor je zaključen na osnovu prethodne saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo date Zaključkom broj 02-05-21971-9/10 od 08.09.2010. godine i Zaključkom broj 02-05-23757-18/10 od 11.10.2010. godine

Član 11.

U slučaju spora po osnovu ovog ugovora, nadležan je sud u Sarajevu.

Član 12.

Ovaj ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

KUPAC:

Ovlašteni punomoćnik

Asim Crnalić
Advokat Asim Crnalić

**ADVOKAT
ASIM CRNALIĆ**
BIAZA 5091, Izvornica, Sarajevo 20
Tel.: 061 208 553

PRODAVAC KANTONALNA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU SARAJEVO

Direktor

Nazmiya Pipić
Nazmiya Pipić, dipl. pravnik



*Ugovor je potpisan i potvrđen
potpisima svih punomoćnika
i predsjednika Komisije Kupaca Sarajeva.*

Šević
Upravitelj
potpisnik
Vučević



Broj: 21-04/7-19-1477-965
Sarajevo, 25.10.2010. godine

POTVRDA

Ovim putem potvrđujemo da je **kupac Ortačka grupa: Salih Lemeš, ul. Banjska broj 18, Ilidža, JMBG 2410961174148 i "DTS ŠPED" d.o.o. ul. Malta broj 23, Sarajevo**, izmirio u cijelosti sve obaveze plaćanja po Ugovoru broj 21-04/7-19-1477-963/NP, zaključenog dana 20.10.2010. godine sa prodavcem Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo, ul. Hamida Dizdara 1.

Gotovinski dio kupoprodajne cijene u iznosu od 700.001,00 KM kupac je uplatio dana 21.10.2010. godine na račun Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo broj 1410010008853355, a ostatak kupoprodajne cijene od 100.000,00 KM kupac je uplatio dana 02.08.2010. godine na račun 1410010008859369

Potvrda se izdaje u svrhu dokazivanja izvršene obaveze plaćanja kupoprodajne cijene po navedenom ugovoru i u druge svrhe se ne može koristiti.



DIREKTOR

Nazmija Pipić, dipl. pravnik



Hamida Dizdara 1, 71000 Sarajevo;
Telefon: (+ + 387 33) 56 00 30; Fax: 56 00 35
WEB: www.kapsa.ba; E-mail: kapsa@bih.net.ba
Transakcijski racun: 1410010008849378
Identifikacioni broj: 4200286290004
Porezni broj: 01076255

Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo
Sektor za bilanse, prodaju i kontrolu
Sarajevo, 26.10.2010. godine

IZVJEŠTAJ

o provedenoj privatizaciji 56,25% državnog kapitala preduzeća „FAMOS“ d.d. Sarajevo u iznosu od 5.828.204,00 KM

Upravni odbor Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo je na sjednici od 16.06.2005. godine usvojio Program privatizacije i Početni bilans stanja preduzeća „FAMOS“ d.d. Sarajevo sa stanjem na dan 31.12.2004. godine. Zaključkom broj 21-01-19-193/05 utvrđen je ukupan državni kapital u iznosu od 10.641.739,00 KM, što čini 76,28% ukupnog kapitala preduzeća, te određeno da će se privatizacija kapitala izvršiti metodom Javnog prikupljanja ponuda (tender u velikoj privatizaciji). Na osnovu ovog Zaključka direktor Agencije je 21.09.2005. godine izdao Rješenje broj: 21-04/7-19-1477-720 o odobravanju Programa privatizacije i Početnog bilansa preduzeća „FAMOS“ d.d. Sarajevo. Na osnovu prednjih akata objavljen je prvi Javni poziv za prodaju putem tendera u velikoj privatizaciji, u dnevnom listu „Dnevni avaz“, dana 05.10.2005. godine.

Zbog nerješениh imovinsko-pravnih odnosa između „FAMOS“ d.d. Sarajevo i „ENERGOPETROLA“ d.d. Sarajevo oko učešća u vlasništvu Hotela „MARŠAL“, javni poziv je poništen, te je nastavljen proces male privatizacije (prodaja imovine) u „FAMOS“-u d.d. Sarajevo do rješavanja ovog spornog pitanja.

Po isknjižavanju Hotela „MARŠAL“ iz aktive „FAMOS“ d.d. Sarajevo, Upravni odbor Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo je 16.05.2008. godine donio Zaključak broj: 21-01-19-112/08 o usvajanju novog Programa privatizacije i Početnog bilansa preduzeća „FAMOS“ d.d. Sarajevo, kada je utvrđen državni kapital društva u iznosu od 5.828.204,00 KM što čini 56,25% ukupnog kapitala preduzeća (Procenat državnog kapitala se smanjio za 20% iz razloga isknjižavanja razlike prodajne i knjigovodstvene vrijednosti imovine prodane u maloj privatizaciji, koja je isključivo išla na teret državnog kapitala). Također, određeno je da će se preostali državni kapital privatizirati putem Javnog prikupljanja ponuda (tender u velikoj privatizaciji). Dana 21.05.2008. godine, direktor Agencije je izdao Rješenje o odobravanju Programa privatizacije i Početnog bilansa društva „FAMOS“ d.d. Sarajevo.

Na osnovu prednjih akata objavljena su tri (3) Javna poziva i to:

- drugi tender objavljen je dana 19.12.2008. godine u „Dnevnom avazu“, kojim je bilo utvrđeno da ponude ispod početne cijene neće biti razmatrane. Nije bilo zainteresovanih ponuđača.
- treći tender objavljen je dana 05.03.2009. godine u „Oslobođenju“, kojim je bilo utvrđeno da ponude ispod 80% od početne cijene neće biti razmatrane. Nije bilo zainteresovanih ponuđača.
- četvrti tender objavljen je dana 13.04.2009. godine u „Dnevnom avazu“, kojim je bilo utvrđeno da ponude ispod 80% od početne cijene neće biti razmatrane. Takođe, nije bilo prijavljenih ponuđača, te su sva tri tendera proglašena neuspjelim.

U međuvremenu, članom 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine FBiH“, broj: 4/09), utvrđeno je da o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala, odlučuje nadležna Vlada, a da postupak privatizacije u skladu sa Zakonom o privatizaciji i odlukom Vlade provodi Agencija, te je Agencija, aktom broj: 21-04/7-19-1477-917 od

25.05.2009. godine, zatražila od Vlade Kantona Sarajevo donošenje odluke o načinu i metodu privatizacije državnog kapitala društva „FAMOS“ d.d. Sarajevo.

Zaključkom broj: 02-05-24709-8/09 od 30.09.2009. godine, Vlada Kantona Sarajevo je zadužila Kantonalnu agenciju za privatizaciju Sarajevo da privatizaciju državnog kapitala u društvu „FAMOS“ izvrši metodom javnog prikupljanja ponuda – tender u velikoj privatizaciji u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje javnim prikupljanjem ponuda (tender) u velikoj privatizaciji („Službene novine FBiH“, broj: 77/04), s tim da ponude ispod 60% početne cijene neće biti vrednovane.

U skladu s Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, objavljen je peti javni poziv za prodaju. U roku utvrđenom u Javnom pozivu, nije zaprimljena niti jedna ponuda, te je Komisija za vrednovanje ponuda, dana 11.11.2009. godine donijela Odluku broj: 21-04/7-19-1477-930, kojom je tender u velikoj privatizaciji za prodaju 56,25% državnog kapitala u iznosu od 5.828.204,00 KM, u društvu „FAMOS“ d.d. Sarajevo, proglasila neuspjelim.

Nakon toga, a po zahtjevu Agencije od 13.11.2009. godine, o promjeni metoda privatizacije, Vlada Kantona Sarajevo je svojim Zaključkom broj: 02-05-898-13/10 od 26.01.2010. godine, naložila Kantonalnoj agenciji za privatizaciju da 56,25% državnog kapitala preduzeća privatizuje metodom neposredne pogodbe u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe („Službene novine FBiH“, broj: 75/05), s tim da najniža cijena ne može biti manja od 60% vrijednosti državnog kapitala.

Cijeneći zaključak Vlade i njenu ulogu u postupku privatizacije državnog kapitala i 5 neuspjelih prodaja, problem recesije u svijetu, koja se posebno odrazila na našu zemlju, kao i odlaganje privatizacije i stvaranje nepotrebnih troškova i obaveza preduzeća, te stanje nekretnina preduzeća, Agencija je smatrala da ograničenje od 60% neće privući ponuđače. Ponovo je od Vlade Kantona Sarajevo zatraženo da smanji procenat ograničenja početne cijene na 45% ili da donese Zaključak bez ograničenja cijene, uz obavezu Agencije da na uslove prodaje zatraži konačan stav Vlade prije donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Vlada Kantona Sarajevo je, Zaključkom broj: 02-05-4431-8/10 od 17.03.2010. godine, zadužila Kantonalnu agenciju za privatizaciju Sarajevo da privatizaciju državnog kapitala u preduzeću „FAMOS“ d.d. Sarajevo izvrši metodom neposredne pogodbe, s tim da najniža cijena ne može biti ispod 51%. U skladu sa Zaključkom Vlade objavljen je šesti javni poziv za prodaju putem neposredne pogodbe sa ograničenjem cijene od 51%. U roku utvrđenom u Javnom pozivu, nije zaprimljena niti jedna ponuda, te je Komisija za provođenje postupka neposredne pogodbe, dana 27.04.2010. godine, donijela Odluku broj: 21-04/7-19-1477-940/NP-205, kojom je prodaju putem neposredne pogodbe proglasila neuspjelim.

Na osnovu gore iznesenog i drugih ograničavajućih faktora, predloženo je da Vlada Kantona Sarajevo donese Zaključak da se državni kapital u preduzeću „FAMOS“ d.d Sarajevo privatizuje u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe („Službene novine Federacije BiH“, br. 75/05), uz obavezu Agencije da na uslove prodaje zatraži konačan stav Vlade prije donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Vlada Kantona Sarajevo je, Zaključkom broj: 02-05-16411-31/10 od 16.06.2010. godine (Prilog 1. – Zaključak Vlade), zadužila Kantonalnu agenciju za privatizaciju Sarajevo da privatizaciju državnog kapitala u preduzeću „FAMOS“ d.d. Sarajevo izvrši metodom neposredne pogodbe u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe, bez ograničenja kupoprodajne cijene, s tim da je Komisija dužna, prije proglašenja pobjednika, zatražiti konačan stav Vlade i pismenu saglasnost direktora Agencije. U skladu sa Zaključkom Vlade objavljen je sedmi javni poziv za prodaju putem neposredne pogodbe (Prilog 2. – Javni poziv). U roku utvrđenom u Javnom pozivu, zaprimljena je jedna ponuda ponuđača Ortačke grupe Salih Lemeš i „DTS – ŠPED“

d.o.o. Sarajevo. Nakon provedenog postupka neposredne pogodbe, Komisja je sačinila izvještaj o prihvatljivosti ponude Ortačke grupe Salih Lemeš i „DTS – ŠPED“ d.o.o. Sarajevo i prosljedila ga Upravnom odboru Agencije i Vladi Kantona Sarajevo na saglasnost. Upravni odbor Agencije i Vlada Kantona Sarajevo dali su saglasnost na navedeni izvještaj Komisije (Prilog 3. – Zaključak UO KAP-a i Prilog 4. – Zaključak Vlade KS), nakon čega je Komisija donijela Odluku o izboru najpovoljnije ponude po neposrednoj pogodbi za prodaju 56,25% državnog kapitala preduzeća „FAMOS“ d.d. Sarajevo, broj: 21-04/7-19-1477-954-2 od 13.09.2010. godine (Prilog 5. – Odluka Komisije), kojom je ponuda Ortačke grupe Salih Lemeš i „DTS – ŠPED“ d.o.o. Sarajevo proglašena najpovoljnijom.

Vlada Kantona Sarajevo zadužila je Agenciju da prije potpisivanja kupoprodajnog ugovora, nacrt istog dostavi Vladi na saglasnost. Zaključkom Vlade broj: 02-05-23757-18/10 od 11.10.2010. godine (Prilog 6. – Zaključak Vlade) i izmjenama broj: 02-05-23757-18.1/10 od 11.10.2010. godine (Prilog 7. – Izmjene Zaključka Vlade) data je saglasnost na nacrt ugovora.


Dana 20.10.2010. godine, zaključen je Ugovor o kupoprodaji državnog kapitala preduzeća „FAMOS“ d.d. Sarajevo, sa kupcem Ortačka grupa Salih Lemeš i „DTS – ŠPED“ d.o.o. Sarajevo (Prilog 8.-Ugovor), te je isti prosljeđen Vladi Kantona Sarajevo na uvid, u skladu sa Zaključkom Vlade broj: 02-05-23757-18.1/10 od 11.10.2010. godine. Kupac je prije zaključenja kupoprodajnog ugovora dostavio безусловnu bankovnu garanciju za izvršenje obaveza predviđenih ulaganja, zadržavanja preuzetih radnika, novog zapošljavanja radnika, kao i ostalih ugovorenih obaveza, na iznos od 35% ukupnih ugovorom predviđenih investicija.

Kupac Ortačka grupa Salih Lemeš i „DTS – ŠPED“ d.o.o. Sarajevo je dana 21.10.2010. godine izvršio plaćanje kupoprodajne cijene, što je potvrđeno i Potvrdom Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo broj: 21-04/7-1477-965 od 25.10.2010. godine (Prilog 9. - Potvrda), čime je ispunjen uslov za donešenje zaključka Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo o provedenom postupku privatizacije preduzeća „FAMOS“ d.d. Sarajevo, a u cilju izdavanja rješenja o odobravanju upisa izvršene privatizacije u sudski registar, u skladu sa članom 38. Zakona o privatizaciji preduzeća.

Stručni saradnik


Emina Idrizović

POMOĆNIK DIREKTORA


Mithat Sarić

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Kantonalna agencija za privatizaciju
UPRAVNI ODBOR

Broj: 21-01-19-167/10
Sarajevo, 02.11.2010. godine

Na osnovu člana 10. Zakona o Kantonalnoj agenciji za privatizaciju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 6/97 i 7/00) i člana 15. Statuta Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 19/00), Upravni odbor Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, na 11. redovnoj sjednici, održanoj 02.11.2010. godine, donio je slijedeći


ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvještaj o provedenoj privatizaciji 56,25% državnog kapitala preduzeća „FAMOS“ d.d. Sarajevo, od 26.10.2010. godine.
2. Odobrava se izdavanje rješenja o odobravanju upisa izvršene privatizacije u sudski registar, u skladu sa članom 38. Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09).

Dostaviti:

- Kantonalnoj agenciji za privatizaciju
- a/a

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
mr Enes Čengić, dipl.el.ing.





Broj: 21-04/7-19-1477-969/NP
Sarajevo, 03.11.2010.godine

Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službene novine FBiH", br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09) i Zaključka Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo broj: 21-01-19-167/10 od 02.11.2010. godine, direktor Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, po službenoj dužnosti, *donosi*

RJEŠENJE

- Odobrava se** upis u sudski registar izvršene privatizacije državnog kapitala u vrijednosti od **5.828.204,00 KM** (slovima: petmilionaosamstotinadvadesetosamhiljadvijestotinečetiri i 00/100 KM), što predstavlja **56,25%** kapitala društva „FAMOS“ d.d. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, ul. Put Famosa 38, registrirano Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 065-0-Reg-08-002195 od 16.02.2009. godine.
- Rješenjem Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo broj: 21-04/7-19-1477-874 od 21.05.2008. godine odobren je Program privatizacije i početni bilans društva, kojim je sa stanjem na dan 01.01.2008. godine utvrđen ukupni kapital društva u vrijednosti od 10.361.133,00 KM (slovima: desetmilijontristotinešezdesetjednahljadastotinutridesetri i 00/100 KM), koji je nakon prodaje 56,25% od ukupnog kapitala društva podijeljen na dionički kapital koji čini:
 - 56,25%** od ukupnog kapitala u vrijednosti od **5.828.204,00 KM**, a čiji je vlasnik na osnovu Kupoprodajnog ugovora broj: 21-04/7-19-1477-963/NP od 20.10.2010. godine, postala **Ortačka grupa: Salih Lemeš, ul. Banjska br. 18 Ilidža, JMBG 2410961174148 i „DTS – ŠPED“ d.o.o., Ul. Malta br. 23, Sarajevo, po Ugovoru o ortakluku broj: 77528 od 02.08.2010. godine, ovjerenom u Općini Ilidža i Aneksu ugovora o ortakluku br. 1 broj: 126656 od 20.10.2010. godine, ovjerenom u Općina Ilidža.**
 - 43,75%** od ukupnog kapitala u vrijednosti od **4.532.929,00 KM** čiji su vlasnici dioničari po prethodno izvršenoj vlasničkoj transformaciji prema dostavljenoj Listi dioničara.
- Društvo iz tačke 1. ovog Rješenja je dužno prije upisa u sudski registar izvršiti prijavu u Registar emitenata koji se vodi kod Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine.
- Preduzeće iz tačke 1. dispozitiva ovog Rješenja dužno je oblik, firmu, ukupan osnovni kapital i Statut uskladiti sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBiH", br. 23/99, 45/00, 54/00 i 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 i 63/10), u Zakonom utvrđenom roku.

Obrazloženje

U postupku privatizacije Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo je Rješenjem broj: 21-04/7-19-1477-874 od 21.05.2008. odobrila Program privatizacije i početni bilans društva



Hamida Dizdara 1, 71000 Sarajevo;
Telefon: (+ + 387 33) 56 00 30; Fax: 56 00 35
WEB: www.kapsa.ba; E-mail: kapsa@bih.net.ba
Transakcijski račun: 1410010008849378
Identifikacioni broj: 4200286290004
Porezni broj: 01076255

„FAMOS“ d.d. Sarajevo sa stanjem na dan 01.01.2008. godine sa ukupnim kapitalom u vrijednosti od 10.361.133,00 KM, koji će se u sudskom registru upisati kao osnovni kapital preduzeća. Na osnovu Zaključka Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo broj: 21-01-19-167/10 od 02.11.2010. godine kojim je usvojen Izvještaj o provedenoj privatizaciji preduzeća iz tačke 1. dispozitiva ovog Rješenja, a primjenom odredaba člana 38. Zakona o privatizaciji preduzeća, doneseno je rješenje kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog Rješenja može se uložiti žalba u roku od 15 dana, od dana prijema, Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo, putem Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo. Žalba se podnosi u dva primjerka.

DIREKTOR

Nazmija Pipić, dipl.pravnik

Dostaviti:

1x „FAMOS“ d.d. Sarajevo
Hrasnica, ul. Put Famosa br. 38

1x **Kupci**
Advokat Asim Crnalić
Sarajevo, ul. Branilaca Sarajeva br. 20

1x **Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo**
Sarajevo, R.Dž.Čauševića br. 1

1x **Komisija za vrijednosne papire**
Sarajevo, Čekaluša br. 9


1x **Registar vrijednosnih papira FBiH**
Sarajevo, ul. M. Tita 62/II

1x a/a KAPS

Antonić 03.11.2010.

*Kedžo Anđić
03.11.2010.g.*

03-11-2010





REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO
Ul. Maršala Tita 62/II, Sarajevo
Tel/fax: +387 33 551-850, i 279-151
Web adresa: www.rvp.ba e-mail: info@rvp.ba

Društvo upisano kod Kantonalnog suda
u Sarajevu, broj upisa: 1-21813
Identifikacioni broj: 4200132810005

Broj: 02-3-1-5123/10
Datum: 29.11.2010 godine

Bosna i Hercegovina
Federacije Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Kantonalna agencija za privatizaciju
Hamida Dizdara 1
71000 Sarajevo

Predmet: Obavijest
Veza: Vaš akt broj: 21-04/7-19-1477-972 od 22.11.2010 godine

02.12.2010.

21-04/7-19-1477-972

Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira, dioničko društvo, Sarajevo izvršio prijenos **282.922** dionice emitenta **FAMOS d.d. Sarajevo** sa Vlade Kantona Sarajevo na kupce državnog kapitala u postupku privatizacije na temelju Ugovora o kupoprodaji broj: 21-04/7-19-1477-963/NP od 20.10.2010 godine.

Predmetne dionice su raspoređene na kupce sukladno ortačkom ugovoru broj: 77528 od 02.08.2010 godine i Aneksu ortačkog ugovora br. 1 broj: 126656 od 20.10.2010 godine, kako slijedi:

- **188.616** dionica na **Lemeš (Esad) Salih**, JMBG 2410961174148, ulica: Banjska br. 18, Ilidža i
- **94.306** dionica na **"DTS-ŠPED" d.o.o. Sarajevo**, ID 4200594780004, ulica: Malta 23, Sarajevo.


Člankom 5. Ugovora o kupoprodaji broj: 21-04/7-19-1477-963/NP od 20.10.2010 godine ugovoreno je između ostalog i ograničenje otuđenja kupljenih dionica bez saglasnosti Agencije za privatizaciju Kantona Sarajevo do izvršenja ugovorenih obaveza od strane kupaca.

Da bi se osigurala provedba odredbe članka 5. predmetnog ugovora, potrebno je da dostavite Registru vrijednosnih papira, dioničko društvo, Sarajevo nalog za upis ograničenja raspolaganja u dva primjerka na obrascima UKAP 06 za svakog kupca i kopiju ugovora o kupoprodaji državnog kapitala. Primjerak Obrasca UKAP 06 se nalazi u prilogu ove obavijesti.

S poštovanjem,

Direktorica:

Marina Orlando



Prilog: Obrazac UKAP 06

**FAMOS HOLDING d.d. SARAJEVO**

SJEDIŠTE: 71212 HRASNICA, Put Famosa 38, tel/fax: ++387 (0) 33 614 252; tel.: ++387 (0) 33 514 411
DIREKCIJA: 71000 SARAJEVO, Ložionička 9, tel.: ++387 (0) 33 660 797; fax: ++387 (0) 33 657 382

Broj: 50-5-O/08
Dana, 28.04.2008. godine

Na osnovu člana 19. Statuta FAMOS HOLDING d.d. Sarajevo, Upravni odbor FAMOS HOLDING d.d. Sarajevo, na 40. sjednici održanoj dana, 28.04.2008. godine donio je sljedeću :

ODLUKU**o prenosu prava raspolaganja gradskog građevinskog zemljišta
na Općinu Ilidža****Član 1.**

Prenosi se pravo raspolaganja nad dijelom gradskog građevinskog zemljišta u Hrasnici, van fabričkog kruga, upisano u z.k ul.broj 1379 (dio), 4517,1978 i 2584(dio), sve k.o. Hrasnica, na Općinu Ilidža.

Član 2.

Od prenosa prava raspolaganja izuzima se sljedeće zemljište:

- k.č. broj 1441/1, 1441/2, 1441/3 i 1441/4 upisano u z.k.ul.br. 1379 k.o. Hrasnica u ukupnoj površini od 1350 m².
- k.č. br. 159/1 upisano u z.k.ul.br.2584 k.o. Hrasnica u ukupnoj površini od 550 m².

Član 3.

Nakon izvršene privatizacije Famos Holding d.d.Sarajevo, zaključit će se ugovor o preuzimanju nekretnine iz člana 1. ove odluke, nakon čega će se isknjižiti iz zemljišnih knjiga pravo raspolaganja Famos Holding d.d.Sarajevo.

Član 4.

Ovlašćuje se Generalni direktor, da u skladu sa ovom odlukom i zakonskim propisima, sa ovlašćenim licem Općine Ilidža, zaključi Ugovor o prenosu prava raspolaganja na dijelu građevinskog zemljišta.

Član 5.

Općina Ilidža će sa prenesenim građevinskim zemljištem raspolagati u skladu sa Zakonom o građevinskom zemljištu.

Član 6.

Sastavni dio ove Odluke je specifikacija sa identifikacijom i površinom parcela koje su predmet prenosa.

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu sa danom donošenja.

Obrazloženje

Famos Holding d.d.Sarajevo je nosilac prava raspolaganja gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini a koje se nalazi van fabričkog kompleksa u urbanom dijelu Hrasnice. Na navedenom zemljištu su podignuti stambeni objekti kolektivnog i drugog stanovanja, saobraćajnice, parkinzi i drugi objekti od općeg interesa. Prema odredbama Zakona o građevinskom zemljištu Općina raspolaže i upravlja sa građevinskim zemljištem u državnoj svojini a pod upravljanjem i raspolaganjem se, između ostalog podrazumijeva i preuzimanje građevinskog zemljišta radi privođenja trajnoj namjeni, odnosno radi uređenja za građenje u skladu sa prostomom planskom dokumentacijom kako je precizirano u članu 24.Zakona.

Na osnovu navedenog odlučeno je kao u dispozitivu odluke.



PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

Pita Derviš
Pita Derviš, dipl.ecc.

Identifikacioni podaci:

FAMOS DD SARAJEVO

(Naziv pravnog lica)

METALOPRERAIVAČKA

(Djelatnost)

HRASHICA, PUT FAMOSA 38.

(Sjedište i adresa pravnog lica)

AGENCIJA ZA FINANSIJSKE
INFORMACIJSKE I POSREDSKIČKE
USLUGE, d.d. SARAJEVO
POSLOVNICA SARAJEVO
IBPOSTAVA ILIDŽA
1

4200366720000

(Identifikacioni broj za direktne poreze)

200366720000

(Identifikacioni broj za indirektne poreze)

11521

(Šifra djelatnosti po SKD-u)

078

(Šifra općine)

14-07-2009

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa):

RAIFFEISEN BANK

(Banka)

1610000031370005

UNICREDIT BANK

(Banka)

3383202251380097

(Banka)

BILANS STANJA

na dan 30.06. 2009. godine

Za pravna lica koja knjigovodstvo vode po
kontnom planu za preduzeća/poduzeća

- u KM -

Grupa* konta ili konto	POZICIJA	Bilješka	Ozna- ka za AOP	IZNOS tekuće godine			IZNOS prethodne godine (početno stanje)
				BRUTO	Ispravak vrijednosti	NETO (5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA						
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		1 0 1				
	B. STALNA SREDSTVA (103+110+117+122+123+130+133+134+135)		1 0 2	10591429	287717	10303712	21433321
01	I. Stalna nematerijalna sredstva (104 do 109)		1 0 3	4953	1531	3422	2417
010	1. Goodwill		1 0 4				
011, 014	2. Patenti, licencije i zaštitni znakovi, koncesije i ostala prava		1 0 5				
012	3. Kapitalizirani troškovi razvoja		1 0 6				
013	4. Računalni programi – software		1 0 7	4953	1531	3422	2417
015, 018	5. Druga (u pripremi i ostala) stalna nematerijalna sredstva		1 0 8				
017	6. Avansi za stalna nematerijalna sredstva		1 0 9				
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (111 do 116)		1 1 0	3041581	286186	2755395	11161278
020	1. Zemljišta		1 1 1	2150488		2150488	2150488
021	2. Građevinski objekti		1 1 2	612495	86374	526121	533904
022 do 024	3. Postrojenja i oprema (mašine), alati, pogonski inventar i kancel. namještaj, te transportna sredstva		1 1 3	278598	199812	78786	88669

	2	3	4	5	6	7	8
025	4. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		1 1 4				
026	5. Stambene zgrade i stanovi		1 1 5				8388217
027	6. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu		1 1 6				
03	III. Biološka imovina (118 do 121)		1 1 7				
030	1. Osnovno stado		1 1 8				
031	2. Šume i višegodišnji zasadi		1 1 9				
035	3. Biološka imovina u pripremi		1 2 0				
037	4. Avansi za biološku imovinu		1 2 1				
04	IV. Ostala stalna materijalna sredstva		1 2 2				
05	V. Dugoročna finansijska ulaganja i zajmovi (124 do 129)		1 2 3	100		100	2723000
050	1. Udjeli u pridruženim pravnim licima		1 2 4	100		100	
051	2. Udjeli u zavisnim društvima i drugim povezanim licima		1 2 5				
052	3. Zajmovi povezanim pravnim licima		1 2 6				
053	4. Udjeli u nepovezanim pravnim licima		1 2 7				2723000
054, 055	5. Dati zajmovi, depoziti i kaucije		1 2 8				
056, 058	6. Ulaganja u dužničke vrijednosne papire i ostala dugoročna ulaganja		1 2 9				
06	VI. Dugoročna potraživanja (131 + 132)		1 3 0	14646		14646	16477
060	1. Dugoročna potraživanja od povezanih društava		1 3 1				
061 do 068	2. Dugoročna potraživanja od drugih lica		1 3 2	14646		14646	16477
07	VII. Ulaganja u nekretnine		1 3 3				
08	VIII. Sredstva klasificirana kao sredstva namijenjena za prodaju		1 3 4	7530149		7530149	7530149
09	IX. Dugoročna razgraničenja (136 + 137)		1 3 5				
090	1. Odgođena porezna sredstva		1 3 6				
091, 098	2. Unaprijed plaćeni troškovi i ostala dugoročna razgraničenja		1 3 7				
	C. TEKUĆA SREDSTVA (139+145+149+152+158+159)		1 3 8	1436507		1436507	6378096
10 do 13	I. Zalihe (140 do 144)		1 3 9	442815		442815	433575
10 (osim 105)	1. Sirovine i materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar		1 4 0	442815		442815	433575
11	2. Proizvodnja u toku		1 4 1				
12	3. Proizvodi		1 4 2				
13 (osim 136)	4. Trgovačka roba		1 4 3				
105, 136	5. Avansi za zalihe		1 4 4				
21	II. Potraživanja od prodaje (146 do 148)		1 4 5	144284		144284	4881309
210	1. Potraživanja od kupaca povezanih pravnih lica		1 4 6				
211 do 213	2. Potraživanja od kupaca u zemlji i u inostranstvu		1 4 7	144284		144284	4881309

	2	3	4	5	6	7	8
274	3. Potraživanja za prodanu robu u komisiju i konsignaciji		1 4 8				
22 i 26	III. Druga kratkoročna potraživanja (150+151)		1 4 9	300		300	
22	1. Druga potraživanja		1 5 0	300		300	
26	2. Potraživanja za PDV – ulazni porez		1 5 1				
23	IV. Kratkoročni finansijski plasmani (153 do 157)		1 5 2	7123		7123	7123
230	1. Udjeli (dionice) u povezanim pravnim licima		1 5 3				
231	2. Zajmovi povezanim pravnim licima i ostalim članovima društva		1 5 4	7123		7123	7123
232	3. Ulaganja u vrijednosne papire – kratkoročne		1 5 5				
233 do 235	4. Dati zajmovi i depoziti		1 5 6				
236 do 238	5. Drugi kratkoročni finansijski plasmani		1 5 7				
20	V. Novac i novčani ekvivalenti		1 5 8	841357		841357	1055540
24	VI. Aktivna vremenska razgraničenja		1 5 9	628		628	549
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		1 6 0				
	UKUPNO AKTIVA (101+102+138+160)		1 6 1	12027936	287717	11740219	27811417
dio 99	Vanbilansna evidencija		1 6 2	28879377	4919619	23959758	8283718

Grupa konta ili konto	POZICIJA	Bilješka	Ozna-ka za AOP	IZNOS na datum bilansa tekuće godine	IZNOS prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5	6
	PASIVA (KAPITAL I OBAVEZE)				
	A. KAPITAL (164+165+166+167+168-169-170)		1 6 3	10043559	26113160
40	1. Upisani osnovni kapital		1 6 4	9394274	25272643
41	2. Dionička premija		1 6 5		
42	3. Revalorizacijske i prenesene rezerve		1 6 6	966858	966858
43	4. Ostale rezerve		1 6 7		
44, 460	5. Akumulirana (zadržana) dobit		1 6 8		
45, 461	6. Akumulirani (preneseni) gubitak		1 6 9	317573	126341
47	7. Vlastite dionice koje drži preduzeće		1 7 0		
	B. DUGOROČNE OBAVEZE (172+178+182)		1 7 1	14646	16477
50	I. Dugoročne finansijske obaveze (173 do 177)		1 7 2		
500, 501	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima i članovima društva		1 7 3		
502 do 506	2. Obaveze po kreditima, te finansijskim i robnim zajmovima		1 7 4		
507	3. Obaveze po dužničkim vrijednosnim papirima		1 7 5		

1	2	3	4	5	6
508	4. Obaveze po osnovu finansijskih najmova		1 7 6		
509	5. Ostale dugoročne finansijske obaveze		1 7 7		
51	II. Dugoročna razgraničenja i rezervisanja (179 do 181)		1 7 8	1 4 6 4 6	1 6 4 7 7
510	1. Odgođene porezne obaveze		1 7 9		
511, 512, 519 (dio)	2. Druga dugoročna razgraničenja		1 8 0	1 4 6 4 6	1 6 4 7 7
513-518, 519 (dio)	3. Dugoročna rezervisanja		1 8 1		
52	III. Dugoročne obaveze klasificirane u grupu sa sredstvima namijenjenim za prodaju ili otuđenje		1 8 2		
	C. KRATKOROČNE OBAVEZE (184+191+198+199)		1 8 3	1 6 8 2 0 1 4	1 6 8 1 7 8 0
53	I. Kratkoročne finansijske obaveze (185 do 190)		1 8 4		
530, 531	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima i članovima društva		1 8 5		
532, 533, 535	2. Obaveze po kreditima, te finansijskim i robnim zajmovima		1 8 6		
534	3. Obaveze za primljene avanse		1 8 7		
537	4. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima		1 8 8		
538	5. Tekući dio dugoročnih finansijskih obaveza		1 8 9		
539	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze		1 9 0		
54 i 56	II. Obaveze prema dobavljačima i druge obaveze (192 do 197)		1 9 1	1 6 8 0 6 0 1	1 6 8 1 2 3 1
540	1. Obaveze prema dobavljačima povezanim pravnim licima		1 9 2		
541 do 543	2. Obaveze prema dobavljačima u zemlji i inostranstvu		1 9 3	3 4 7 4 2	3 1 1 1 7
546	3. Tekuće obaveze poreza na dobit		1 9 4		
56	4. Obaveze za porez na dodatu vrijednost – PDV		1 9 5	1 3 4 8	5 7 4 5
548	5. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druga davanja		1 9 6	5 6 7 7 9 7	5 6 7 6 5 5
544, 545, 547, 549	6. Druge kratkoročne obaveze		1 9 7	1 0 7 6 7 1 4	1 0 7 6 7 1 4
57	III. Kratkoročne obaveze klasificirane u grupu sa sredstvima namijenjenim za prodaju ili otuđenje		1 9 8		
55	IV. Pasivna vremenska razgraničenja		1 9 9	1 4 1 3	5 4 9
	UKUPNO PASIVA (163+171+183)		2 0 0	1 1 7 4 0 2 1 9	2 7 8 1 1 4 1 7
dio 99	Vanbilansna evidencija		2 0 1	2 3 9 5 9 7 5 8	8 2 8 3 7 1 8

Certificirani računovođa: G. Konstantinović

Broj dozvole: 1434/5

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
GORDANA KONSTANTINOVIĆ, dipl. ecc.
Licenca br. 1434/5



DIREKTOR:

G. Konstantinović

Izdavač: FEB Sarajevo

GLIMM & KOLLEGEN

RAa. GLIMM & KOLLEGEN, Exerzierplatzstr. 3, 68953 Pirmasens

Einschreiben

Finanzministerium von BiH
Abteilung für ausländische Schulden
Trg B - H 1
71000 Sarajevo
Bosnien und Herzegowina

Rechtsanwälte

Hartwig Glimm

Sabine Wendel

Fachanwältin für
Arbeitsrecht

Silvia Seebach

Zulassung ruht während der
Tätigkeit als Bürgermeisterin
der Verbandsgemeinde



BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO FINANCIJA/FINANSIJA
I TREZORA
SARAJEVO

Dokument-Nr.: 29-06-2010		
Proj.	Model	Statistika
07	05-10	189-2

**Forderungen der Firma WILCO Industrial Export
Creditor 280709**

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf diesem Weg möchten wir die Vorkriegsschulden der bosnisch-herzegowinischen Firmen gegenüber unserem Mandanten, der Firma *Wilco Industrial - Export GmbH*, Pirmasens, Bundesrepublik Deutschland, in Erinnerung bringen.

Die Gesamtforderungen von unserem Klienten betragen,

Sour Famos Sarajevo	US Dollar	1.488,346,04
und		
T. I. Vitex Visoko	DM	1.121,768,87

was nicht streitig ist, und sind in der Zentralbank von BiH sowie in Ihrem Ministerium als Auslandsschulden der einheimischen Firmen den Gläubigern außerhalb von BiH gegenüber ausgewiesen worden.



Da es sich um die Firmen - Schuldner handelt, die ihre Pflichten an den Staat übertragen haben und die Schulden in die passive Unterbilanz gebucht wurden, so bitten wir Sie, uns über die Art und Weise der Lösung dieses Problems möglichst bald verständigen zu wollen.

Wegen der Erledigung dieser Angelegenheit schlagen wir vor, dass Sie ein Zusammen- treffen schnellstmöglich organisieren, um zusammen mit dem Vertreter der Firma Wilco ein Gespräch in Ihrem Ministerium in Sarajevo führen zu können.

Wir erwarten Ihre diesbezügliche Rückäußerung mit dem vorgeschlagenen Termin für das Zusammentreffen.

Hochachtungsvoll

Rechtsanwalt

Sollte Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an:

Die Gesamtschulden der Firma Wilco Industrial Export, Sarajevo, betragen ca. 1,488,348,04 US-Dollar bzw. 1,121,786,67 DM.

Die Gesamtschulden der Firma Wilco Industrial Export, Sarajevo, betragen ca. 1,488,348,04 US-Dollar bzw. 1,121,786,67 DM.

US-Dollar 1,488,348,04

DM 1,121,786,67

Die Gesamtschulden der Firma Wilco Industrial Export, Sarajevo, betragen ca. 1,488,348,04 US-Dollar bzw. 1,121,786,67 DM.



BOSNIA AND HERZEGOVINA
MINISTRY OF FINANCE
AND TREASURY

Bosna i Hercegovina
Agencija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO

Broj	Broj	Broj	Broj
21/07	19	1477	958

Broj: 07/1-05-10-189-7/10
Sarajevo, 17.09.2010. godine

Agencija za privatizaciju Sarajevskog kantona
n/p gosp. Nazmija Pipić - direktor

Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona
n/p gosp. Mufida Džindo - direktor

Predmet: : Prijeratna dugovanja bh. tvrtki prema Wilco Industrial – Export GmbH, Primasens,
Savezna Republika Njemačka

Poštovani,

Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine zaprimilo je dopis odvjetničkog ureda GLIMM & KOLLEGEN, pravnog zastupnika njemačke tvrtke Wilco Industrial – Export GmbH, Pirmasens, Savezna Republika Njemačka, kojim se podsjeća na prijeratna dugovanja bh. tvrtki prema njihovom klijentu.

Ukupna potraživanja tvrtke Wilco Industrial – Export GmbH, iznose:

SUOR FAMOS Sarajevo 1.488.346,04 USD

T.I. Vitex Visoko 1.121.768,87 DM.

Ministarstvo financija i trezora BiH ne raspolaže podacima po gore navedenim dugovanjima, niti može sukladno svojim nadležnostima pregovarati o prihvatanju ili neprihvatanju duga. Potraživanja koja navode zastupnici tvrtke Wilco Industrial – Export GmbH nisu obuhvaćena Sporazumom o konsolidiranju duga između Savezne Republike Njemačke i Bosne i Hercegovine po Pariškom klubu povjeritelja, te su ista komercijalnog karaktera i bez garancije države.

Uputili smo dopis Agenciji za privatizaciju u FBiH kao i Ministarstvu financija FBiH, da se u skladu sa svojim nadležnostima očituju po gore navedenom predmetu. Dana 13.09.2010. godine dobili smo odgovor Agencije za privatizaciju u FBiH, broj 03-19-1307-1/10, kojim nas obavještavaju kako predmetna problematika nije u njihovoj nadležnosti, te da je za privatizaciju tvrtke SUOR FAMOS Sarajevo nadležna Agencija za privatizaciju Sarajevskog kantona, a za T.I. Vitex Visoko Agencija za privatizaciju Zeničko dobojskog kantona.

Molimo za očitovanje po gore navedenom u što skorijem roku, kako bismo mogli poduzeti dalje aktivnosti po ovoj problematici.

S poštovanjem,

MINISTAR

Dragan Vrankić

Privitak:

1. Kopija dopisa odvjetničke kuće GLIMM & KOLLEGEN (na njemačkom jeziku)
2. Neslužben prijevod dopisa
3. Dopis Agencije za privatizaciju u FBiH broj 03-19-1307-1/10